



**Crna Gora**  
**Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija**

**Treći izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u periodu 1. april - 30. jun 2011. godine**

Podgorica, septembar 2011. godine

## UVOD

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i njenih država članica i Crne Gore potpisan je 15. oktobra 2007. u Luksemburgu. Do stupanja na snagu SSP 1. maja 2010., od 1. januara 2008. godine primjenjivan je Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima.

Polazeći od člana 72, tačka 4 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vlada Crne Gore je 22. jula 2010. godine, usvojila **Informaciju o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sa Prijedlogom Tabele kvartalnog izvještavanja**. Zaključkom Vlade ustanovljena je **obaveza kvartalnog izvještavanja o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju**. Takođe, ovi izvještaji dostavljani su i Evropskoj komisiji kako bi se sveobuhvatno pratio proces ispunjavanja Sporazumom utvrđenih obaveza.

Nakon pune ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i njegovog stupanja na snagu 1. maja 2010. godine, formirana su stalna tijela Crne Gore i EU: Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, koji čine predstavnici Vlade Crne Gore i visoki predstavnici Evropske komisije i Savjeta EU; Odbor za stabilizaciju i pridruživanje; sedam pododbora i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore.

U izvještajnom periodu, održani su sastanci **Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore, Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje**, i četiri pododbora: **Pododbora za oblast pravde, slobode i bezbjednosti** (Brisel, 12. april 2011. godine), **Pododbora za oblast inovacija, ljudskih resursa, informacionog društva i socijalne politike** (Brisel, 13. april 2011. godine), **Pododbora za oblast unutrašnjeg tržišta i konkurencije** (Podgorica, 11. maj 2011. godine) i **Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici** (Podgorica, 12. maj 2011. godine).

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pripremiло je Izvještaj o praćenju realizacije obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji obuhvata period od 1. aprila. 2011. do 30. juna 2011.godine.

**OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I CG**

Tabela kvartalnog izvještavanja u periodu 1. april - 30. jun 2011. godine

OBLAST	ČLAN SSP	NADLEŽNA INSTITUCIJA	REALIZOVANE AKTIVNOSTI
<b>GLAVA I</b>			
<b>OPŠTI PRINCIPI</b>			
<b>Demokratski principi i ljudska prava</b>	Član 2	VLADA MLJMP MP ME MVPEI	<p><b>Član 2 - Demokratski principi i ljudska prava (međunarodne konvencije, povelje, dokumenta)</b></p> <p>Saradnja sa <b>Savjetom Evrope</b> ostvaruje se kroz intenzivnu komunikaciju sa ekspertima Venecijanske komisije, izvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope i evaluacionim komisijama Savjeta Evrope (GRECO, MONEYVAL, GRETA). Do sada, Crna Gora je sa SE potpisala i ratifikovala <b>82 konvencije</b>, dok su 4 konvencije, koje su preporuka SE, u proceduri.</p> <p>Crna Gora je posvećena punoj implementaciji svih obaveza koje proističu iz članstva u OEBS i poštovanju ključnih dokumenata OEBS, koji su garant bezbjednosti u Evropi.</p> <p>Crna Gora pruža svoj doprinos jačanju OEBS-a, kroz aktivno i konstruktivno učešće na sastancima u okviru <b>Krfskog procesa</b>. Crna Gora aktivno učestvuje u aktivnostima na sprovođenju <b>Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Član IV, Aneks 1-B, Dejtonskog sporazuma</b>, pod okriljem OEBS-a. Završeno je treće predsjedavanje Crne Gore Subregionalnom konsultativnom komisijom (SRKK).</p>
<b>Borba protiv širenja naoružanja</b>	Član 3	MVPEI	<p><b>Član 3 - Borba protiv širenja naoružanja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke</b></p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava sve obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora koji se odnose na razoružanje, kontrolu naoružanja i neproliferaciju, u skladu sa Konvencijom o kasetnoj municiji (CMC).</p>
<b>Međunarodne obaveze</b>	Član 4	MVPEI ostala nadležna ministarstva	<p><b>Član 4 - Ispunjavanje međunarodnih obaveza, naročito puna saradnja sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)</b></p> <p>Za izvještajni period nije bilo saradnje sa MKSJ oko slučajeva pred Tribunalom.</p>
<b>Međunarodni i regionalni mir i stabilnost i</b>	Čl. 5 i 6	MVPEI MUP MO	<p><b>Član 5 i 6 - Razvoj dobrosusjedskih odnosa</b></p> <p>Crna Gora je u periodu maj – jul okončala predsjedavanje sljedećim inicijativama: Procesom</p>

<p><b>dobrosusjedska saradnja</b></p>		<p>ostale nadležne institucije</p>	<p>saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i Američko- jadransko poveljom (A5). Završni sastanci održani su: 29. jun 2011. godine - Sastanak ministara vanjskih poslova zemalja učesnica SEECP-a, 30. jun 2011. godine - Sastanak šefova država i Vlada zemalja SEECEP-a, i 29. juna 2011. godine - Sastanak ministara vanjskih poslova zemalja A5 na marginama ministarskog sastanka SEECP-a.</p> <p>Bilateralnu saradnju Crne Gore sa susjednim zemljama karakteriše ostvarivanje redovnih političkih kontakata na najvišem nivou, intenzitet odnosa na različitim poljima saradnje i odsustvo neriješenih pitanja.</p> <p><b>Republika Albanija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27-28. maja 2011. predsjednik Crne Gore Filip Vujanović susreo se sa predsjednikom Republike Albanije Bamirom Topijem u Varšavi, na marginama XVII sastanka predsjednika Centralno-evropskih država.</li> <li>- 6. juna 2011. ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen boravio je u zvaničnoj posjeti Republici Albaniji i tom prilikom se sastao sa predsjednikom Republike Albanije Bamirom Topijem, predsjednikom Vlade Sali Berišom i ministrom vanjskih poslova Republike Albanije Edmond Hadžinastom.</li> <li>- 29. juna 2011. ministar vanjskih poslova Republike Albanije Edmond Hadžinasto učestvovao je na ministarskom sastanku zemalja članica SEECP- a, održanom u Bečićima..</li> <li>- 30. juna 2011. predsjednik Republike Albanije Bamir Topi učestvovao je na Samitu predsjednika država/vlada zemalja članica SEECP koji je održan na Svetom Stefanu.</li> </ul> <p><b>Bosna i Hercegovina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ambasador Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori Izmir Talić stupio je na dužnost 27. juna 2011. godine.</li> <li>- Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić je 20. maja 2011. godine boravio u posjeti Crnoj Gori i susreo se sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, potpredsjednikom Vlade Duškom Markovićem, ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćenom i potpredsjednikom Skupštine Željkom Šturanovićem.</li> <li>- Predsjednik Vlade Igor Lukšić boravio je 13. juna 2011. u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini i susreo se sa članovima Predsjedništva, premijerima oba entiteta Nerminom</li> </ul>
---------------------------------------	--	------------------------------------	---

			<p>Nikšićem i Aleksandrom Džombićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31. maja 2011. godine u Sarajevu je održan sedmi sastanak Zajedničke radne grupe za dokumentaciju i identifikaciju granične linije. Usaglašena je granična linija u dužini od 242 km. Međutim, Stručna grupa BiH je inicirala spor između katastarske opštine Strečanje (opština Pljevlja) i katastarskih opština Brusna i Slatina (BiH). Površina spornog dijela je 77 hektara. Zajednička radna grupa, na osnovu uputstva o radu, nije mogla da riješi novonastali spor.</li> </ul> <p><b>Republika Hrvatska</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen susreli su se na marginama završnog sastanka crnogorskog predsjedavanja Jadransko-jonskom inicijativom maja 2011. godine u Briselu.</li> <li>- 30. juna 2011. predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović učestvovao je na Samitu predsjednika država/vlada zemalja članica SEECp koji je održan na Svetom Stefanu.</li> <li>- Sporazum o saradnji istorijskih instituta Crne Gore i Republike Hrvatske potpisan je maja 2011. godine.</li> <li>- Crna Gora je Republici Hrvatskoj uputila Nacrt sporazuma o socijalnom osiguranju 5. maja 2011. godine.</li> </ul> <p><b>Republika Italija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministar vanjskih poslova i evropskih inbtegracija Milan Roćen susreo se sa ministrom vanjskih poslova Republike Italije Frankom Fratinijem na marginama Ministarske konferencije "Globalno upravljanje i reforma Savjeta bezbjednosti", u Rimu, 16. maja 2011. godine.</li> <li>- Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prisustvovao je otvaranju crnogorskog paviljona na 54. Venecijanskom bijenalu, i obilježavanju 150-godišnjice Ujedinjenja Italije u Rimu 1- 2. juna 2011. godine.</li> <li>- Delegacija Ministarstva održivog razvoja i turizma, sa ministrom Predragom Sekulićem na čelu, učestvovala je 7-9. juna 2011. na sajmu nekretnina "EIRE 2011" u Milanu.</li> </ul>
--	--	--	--

			<p><b>Republika Kosovo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlada Crne Gore je 19. maja 2011. godine utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o dobrovoljnom povratku interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori. Vlada je istovremeno imenovala ministra rada i socijalnog staranja Suada Numanovića za glavnog pregovarača i ovlastila ga za zaključivanje predmetnog Sporazuma.</li> <li>- 20. maja 2011. godine pomoćnica ministra saobraćaja i pomorstva Crne Gore Mirel Radić Ljubisavljević susrela se u Prištini sa kosovskim ministrom za infrastrukturu Fehmijem Mujotom.</li> <li>- 24 - 25. maja 2011. godine potpredsjednik Vlade i ministar pravde Republike Kosovo Hajredin Kuči boravio je u posjeti Crnoj Gori, i razgovarao sa crnogorskim kolegom Duškom Markovićem i predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore Vesnom Medenicom.</li> <li>- 26. maja 2011. godine ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen boravio je u zvaničnoj posjeti Republici Kosovo, i susreo sa predsjednicom Republike Kosovo Atifetom Jahjagom, predsjednikom Vlade Hašimom Tačijem, ministrom vanjskih poslova Enverom Hodžajem, ministarkom za evropske integracije Vljom Čitaku, ministrom za povratak i zajednice Radojicom Tomićem, privremenim specijalnim predstavnikom EU na Kosovu Fernandom Đentilinijem i predsjednikom Opštine Kosovo Polje Burimom Berišom.</li> <li>- 29. juna 2011. godine ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen susreo se ministrom vanjskih poslova Republike Kosovo Enverom Hodžajem na marginama sastanka Američko-jadranske povelje održanog u Budvi.</li> <li>- 29. juna 2011. godine potpredsjednica Vlade Republike Kosovo Edita Tahiri boravila je u Crnoj Gori i susrela se sa potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde Crne Gore Duškom Markovićem i DSEI u MVPEI Slavicom Milačić i imala odvojeni sastanak sa članovima Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore.</li> <li>- 20. maja 2011. godine, tokom posjete predstavnika Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore Prištini, sa pomoćnicom ministra Mirel Radić-Ljubisavljević na čelu, usaglašen je i parafiran Sporazum o prevozu putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. Tom prilikom potpisan je Protokol između dva resorna ministarstva.</li> <li>- Prilikom susreta potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića i Hajredina Kuče, 25. maja 2011. godine u Podgorici, pokrenuta je inicijativa za otpočinjanje procedure za zaključivanje Sporazuma o međusobnom izručenju građana osumnjičenih za teška</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>krivična djela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen je, prilikom posjete Prištini, 26. maja 2011. godine predložio potpisivanje Sporazuma o saradnji u oblasti evropskih integracija.</li> <li>- Kosovska strana je 7. juna 2011. godine pokrenula inicijativu za potpisivanje Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija i uputila nacrt Sporazuma.</li> <li>- 29. juna 2011. godine ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen i ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodžaj potpisali su u Budvi Sporazum o naknadnom upisu interno raseljenih lica koja borave u Crnoj Gori u matične registre i registar državljana Republike Kosovo sa Protokolom za njegovu implementaciju i Sporazum o readmisiji lica bez boravišne dozvole.</li> </ul> <p><b>Republika Makedonija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treći krug bilateralnih političkih konsultacija održan je maja 2011. godine.</li> <li>- Predsjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov i ministar vanjskih poslova Antonio Milošoski učestvovali su na Samitu i Ministarskom sastanku SEECP-a, koji su održani 29. i 30. juna 2011. godine u Crnoj Gori.</li> <li>- Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvovao je na trećem Regionalnom sastanku predsjednika Crne Gore, Republike Makedonije, Republike Albanije i Republike Kosovo, koji se održao 12. jula 2011. godine u Ohridu.</li> <li>- Memorandum između Direkcije za radijacionu sigurnost Republike Makedonije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore o saradnji u oblasti zaštite od radijacije potpisan je 25. maja 2011. godine.</li> </ul> <p><b>Republika Srbija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marina Jovičević od 19. maja 2011. godine obavlja dužnost Generalnog konzula Republike Srbije.</li> <li>- Predsjednik Republike Srbije Boris Tadić i ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić učestvovali su na Samitu i Ministarskom sastanku SEECP-a, koji su održani 29. i 30. juna 2011. godine u Crnoj Gori.</li> </ul>
<b>Terorizam</b>	Član 7	MVPEI MO	<b>Član 7 - Borba protiv terorizma i ispunjavanje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti –</b> (vidjeti čl. 87)

<p><b>Sprovođenje Sporazuma</b></p>	<p>Član 8-9</p>	<p>MVP EI</p>	<p><b>Član 8 - Sprovođenje Sporazuma (Savjet za stabilizaciju i pridruživanje)</b></p> <p>Politički dijalog između Evropske unije i Crne Gore razvija se kroz uspostavljene zajedničke strukture u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.</p> <p><b>Prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU –Crna Gora</b> održan je 13. maja 2011. godine i sublimirao je rezultate intenzivnih aktivnosti svih osam prethodno održanih zajedničkih odbora na kojima je detaljno razmatrano stanje i napredak ostvaren u usklađivanju sa Acquis. Odbor je usvojio glavne operativne zaključke sa prethodno održanih osam sektorskih pododbora. Odbor je konstatovao pozitivne rezultate u implementaciji SSP, koji se, u cjelini uzev, sprovodi nesmetano, dok se rijetki slučajevi, potencijalno otvorenih pitanja, rješavaju blagovremeno, i u tijesnim konsultacijama sa Evropskom komisijom.</p> <p><b>Drugi sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropskog parlamenta i Skupštine Crne Gore</b> održan 17. i 18. maja 2011. godine. Ovim novim mehanizmom saradnje je unaprijeđena parlamentarna dimenzija odnosa Crne Gore i EU, koja je do tada ostvarivana kroz interparlamentarni odbor.</p> <p>U izvještajnom periodu, održani su i <b>sastanci četiri pododbora</b>: Pododbora o ekonomskim i finansijskim pitanjima i statistici, Pododbora za oblast inovacija, ljudskih resursa, informacionog društva i socijalne politike, Pododbora za oblast unutrašnjeg tržišta i konkurencije, Pododbora za oblast pravde, slobode i bezbjednosti. Na sastancima sva četiri pododbora konstatovan je nastavak uspješne implementacije odredaba SSP-a, kao i napredak u reformama i usklađivanju sa acquis-em.</p> <p>U Luksemburgu je 21.juna održan <b>Drugi sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i EU</b>. kojim je predsjedavao ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen. Delegaciju EU je predvodio Žolt Nemet, državni sekretar MVP Mađarske, u ime VP Ketrin Ešton, sastanku je prisustvovao i komesar za proširenje i susjedsku politiku Štefan File.</p> <p>Na sastanku je razmotren napredak Crne Gore u dijelu političkih i ekonomskih kriterijuma, pravne tekovine EU, kao i predpristupne pomoći. Konstatovano je da je Crna Gora ostvarila dobar progres i rezultate u implementaciji SSP, godinu dana nakon što je stupio na snagu, kao i na planu ispunjavanja Kopenhaških kriterijuma, posebno političkih.</p> <p><b>Član 9.Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji</b></p>
-------------------------------------	-----------------	---------------	---



			U Izvještajnom periodu, održana je <b>sedma runda bilateralnih pregovora sa predstavnicima Ukrajine</b> , 27. juna 2011. godine u Ženevi. Predmet pregovora bio je sektor poljoprivrede. Na pregovorima nije postignut napredak i pored najava od strane Ukrajine da će pregovori biti okončani. Imajući u vidu broj pozicija usaglašenih prije početka pregovora (66%), kao i uslovno dogovorenih (oko 80 %), Crna Gora je Ukrajini ponudila potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA) za neusaglašene pozicije. Međutim, Ukrajina je insistirala na ispunjenju svih svojih zahtjeva i nije prihvatila potpisivanje FTA.
<b>GLAVA II</b>			
<b>POLITIČKI DIJALOG</b>			
<b>Politički dijalog</b>	Čl. 10 - 13	MVPEI	<p><b>Član 10 - 13 - Politički dijalog Crna Gora – EU</b> (vidjeti član 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, boravio je 4. aprila 2011. godine u Briselu radi učešća na Konferenciji predsjednika parlamenata zemalja članica Evropske unije, na kojoj je Crna Gora prvi put učestvovala u svojstvu države kandidata za članstvo u EU.</li> <li>- Prva konferencija Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore otvorena je 5. aprila 2011. godine. Učestvovali su predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija, Milan Roćen, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovačke Milan Ježovica, direktor Slovačke asocijacija za vanjsku politiku (SFPA) Aleksander Duleba i generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.</li> <li>- U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Evropske komisije/Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u Podgorici je 6.- 7. aprila 2011. održan Drugi zajednički konsultativni sastanak predstavnika državnih institucija Crne Gore i Evropske komisije o realizaciji obaveza iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije. Sastanak su otvorili državna sekretarka za evropske integracije Slavica Milačić i zamjenik šefa Jedinice za Crnu Goru i Republiku Albaniju u Generalnom direktoratu EK za proširenje Vasilis Maragos.</li> <li>- Predsjednik Evropske komisije Žoze Manuel Baroso boravio je 8. aprila u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, kojom prilikom se sastao sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjednikom Vlade Crne Gore Igorom Lukšićem i predsjednikom Skupštine Crne Gore</li> </ul>

			<p>Rankom Krivokapićem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i poslanik Vasilije Lalošević u svojstvu potpredsjednika Zajedničkog parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, učestvovali su na Zajedničkom parlamentarnom sastanku koji je održan u Briselu 13-14. aprila 2011. godine.</li> <li>- U Crnoj Gori je 17 -18. maja 2011. godine održan Drugi sastanak Parlamentarnog odbora za stabilazaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore. Kopredsjedavali su predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i predsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Republikom Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Republikom Kosovo Eduard Kukan.</li> <li>- Ekspertska misija Evropske unije za oblasti vladavine prava i ljudskih prava boravila je u Crnoj Gori 6.-10. juna 2011. godine.</li> <li>- 21. juna 2011. godine u Luksemburgu je održan II sastanak Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i EU, kojim je predsjedavao ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen. Delegaciju EU je predvodio Žolt Nemet, državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Mađarske, u ime Visokog predstavnika EU Ketrin Ešton. Sastanku je prisustvovao i komesar za proširenje i susjedsku politiku Štefan File.</li> <li>- 22-24. juna 2011. godine u Crnoj Gori su boravili predstavnici Radne grupe Savjeta Evropske unije za Zapadni Balkan (COWEB). Tokom boravka imali su susrete sa: predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjednikom Vlade Crne Gore Igorom Lukšićem, predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, ministrom vanjskih poslova i evrpskih integracija Milanom Roćenom i državnom sekretarkom za evropske integracije Slavicom Milačić.</li> </ul>
<b>GLAVA III</b> <b>REGIONALNA SARADNJA</b>			
<b>Saradnja sa ostalim zemljama u procesu pristupanja EU</b>	Čl. 14 - 17	MVPEI	<b>Član 14 - 16 – Saradnja sa ostalim zemljama koje su potpisale SSP i drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU – (vidjeti članove 5 i 6)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11-13. aprila 2011. godine u Bečićima je održana Deveta konferencija predsjednika parlamenata Jadransko-Jonske inicijative. Na konferenciji su učestvovali predsjednik Vlade Crne Gore Igor Lukšić i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.</li> <li>- 23. maja 2011. godine ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen predsjedavao je sastankom Savjeta ministara zemalja članica Jadransko-jonske inicijative,</li> </ul>

			<p>na kraju jednogodišnjeg crnogorskog predsjedavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23. maja 2011. godine, na marginama sastanka Jadransko-jonske inicijative u Briselu, održan je sastanak ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milana Roćena i potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordana Jandrokovića.</li> </ul> <p><b>Član 17 – Saradnja sa drugim zemljama kandidatima za pristupanje EU koje nijesu obuhvaćene PSP-om</b></p> <p><b>Republika Turska</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10. maja 2011. godine predsjednik Crne Gore Filip Vujanović susreo se u Istanbulu sa predsjednikom Republike Turske Abdulahom Gulom na marginama Konferencije UN posvećene pitanjima razvoja najmanje razvijenih država.</li> <li>- 11. maja 2011. godine ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen susreo se sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske Ahmetom Davutogluom na marginama Ministarskog sastanka Komiteta ministara Savjeta Evrope u Istanbulu.</li> <li>- 29. i 30. juna 2011. godine ministar vanjskih poslova Republike Turske Ahmet Davutoglu je učestvovao na ministarskom sastanku SEECP i Samitu, koji su održani u Crnoj Gori.</li> <li>- 7. juna 2011. godine stupio je na snagu Sporazum o razmjeni parcela za diplomatske misije.</li> <li>- 22. juna 2011. godine potpisan je Protokol o saradnji između Državnog arhiva Crne Gore i Generalnog direktorata Državnog arhiva Turske.</li> </ul>
<b>GLAVA IV</b>			
<b>SLOBODNO KRETANJE ROBE</b>			
<b>Slobodno kretanje robe</b>	Član 18	ME/MF	<b>Član 18 - Uspostavljanje područja bilateralne slobodne trgovine</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.
<b>Industrijski proizvodi</b>	Čl. 19 - 23	ME	<b>Član 19 - 23 - Industrijski proizvodi (međusobne koncesije, carine i ograničenje izvoza, brže sniženje carina)</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.
<b>Poljoprivredni proizvodi sensu lato</b>	Čl: 24, 26 (1), 27(1), 31, 32 i 35	MPRR	<b>Član 24 – Poljoprivreda i ribarstvo / definicije</b> <b>Član 26 – Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Crne Gore</b>

			<p><b>Član 27 – Koncesije Crne Gore na poljoprivredne proizvode</b>  <b>Član 31 – Klauzula o reviziji</b>  <b>Član 32 – Zaštitna klauzula za poljoprivredu i ribarstvo</b>  <b>Član 35 – Poboljšane koncesije</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Prerađeni poljoprivredni proizvodi</b>	Član 25, Protokol I	MPRR	<p><b>Čl. 25 – Prerađeni poljoprivredni proizvodi</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Poljoprivredni proizvodi sensu stricto</b>	Čl: 26(2), (3) i 27(2)	MPRR	<p><b>Član 26(2), (3) i 27(2) - Poljoprivredni proizvodi sensu stricto</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Vino</b>	Čl. 28 i Protokol II	MPRR	<p><b>Čl. 28 – Protokol o vinu i alkoholnim pićima</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Ribljí proizvodi</b>	Čl. 29 i 30	MPRR	<p><b>Član 29 i 30 - Ribljí proizvodi</b></p> <p>U navedenom periodu, u okviru projekta IPA 2009 "Održivo upravljanje morskim ribarstvom" urađena je Socioekonomska studija sektora ribarstva. Na osnovu obrađenih upitnika koji su urađeni sa svim zainteresovanim subjektima u sektoru ribarstva, pripremljena je draft verzija sektorske analize ribarstva.</p>
<b>Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića</b>	Član 33	MPRR	<p><b>Član 33 - Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića</b></p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
<b>Zajedničke odredbe</b>	Čl. 34 - 48	ME MF UC	<p><b>Član 34 - Opseg primjene</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 35 - Poboljšane koncesije</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>

		<p><b>Član 36 – Mirovanje</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 37 i 38 - Zabrana fiskalne diskriminacije i Carine fiskalne prirode</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 39 - Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični aranžmani</b> Crna Gora primjenjuje Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, a trgovinski dio Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom. U toku su pregovori sa članicama Carinske unije (Ruska Federacija, Bjelorusija i Kazahstan). Zaključeni su pregovori o slobodnoj trgovini sa članicama EFTA-e. Svi bilateralni ugovori o slobodnoj trgovini sadržaće otkaznu klauzulu, koja predviđa raskid ugovora u momentu pristupanja Crne Gore EU.</p> <p><b>Član 40 – Damping</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 41 - Zaštitna klauzula</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 42 - Klauzula o nestašici</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 43 - Državni monopoli</b> Crna Gora nema državne monopole.</p> <p><b>Član 44 - Pravila o porijeklu roba</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 45 - Dozvoljena ograničenja za uvoz,izvoz i tranzit robe</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 46 - Izostanak administrativne saradnje</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p><b>Član 47</b> Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
--	--	--

**GLAVA V****KRETANJE RADNIKA, OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL**

<b>Kretanje radnika</b>	Čl. 49 - 51	MRSS	<p><b>Član 49 – 51 - Kretanje radnika</b></p> <p><b>Član 49</b> - Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca ("Službeni list CG", br. 32/11).</p> <p><b>Član 50</b> – Nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti</p> <p><b>Član 51</b> - Skupština Crne Gore je 22. juna usvojila :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju ("Službeni list CG" br. 09/11) sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju i</li><li>- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju.</li></ul> <p>Vlada je 16. juna 2011. godine utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju.</p> <p>Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje i, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, dostavljeni predlozi teksta sporazuma o socijalnom osiguranju između: Crne Gore i Ukrajine, Crne Gore i Republike Grčke, Crne Gore i Republike Hrvatske i Crne Gore i Bosne i Hercegovine.</p> <p>Pokrenuta je inicijativa za zaključivanje novih sporazuma o socijalnom osiguranju između: Crne Gore i Republike Francuske, Crne Gore i Republike Italije, Crne Gore i Republike Bugarske i Crne Gore i Republike Slovačke.</p>
<b>Osnivanje privrednih društava</b>	Čl. 52 - 58	ME	<p><b>Član 52-58 - Osnivanje privrednih društava</b></p> <p>Odredbe SSP su implementirane u okviru postojećeg Zakona o privrednim društvima. U cilju unapređenja poslovnog ambijenta, urađen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.</p>

			Donijet je Zakon o stranim investicijama ( „Službeni list CG“ broj 18/11), kojim se dodatno uređuje oblast stranih ulaganja u cilju zaštite investitora u Crnoj Gori.
<b>Saobraćaj</b>	Čl: 55, 61, 108 i Protokol IV	MSP	<p><b>Član 55, 61i Protokol IV - Saobraćaj</b></p> <p>U toku je izrada <b>Nacrta zakona o željeznici i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju.</b></p> <p>U dijelu bezbjednosti putne infrastrukture (član 18 stav 3 Protokola IV) usklađivanje sa direktivama EU će se ostvariti kroz <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima</b>, koji je u skupštinskoj proceduri.</p> <p>U Napulju je 2.- 6. maja 2011.godine održan 44. sastanak komiteta Pariskog memoranduma o nadzoru državne luke. Jednoglasno je donijeta odluka da se Crna Gora primi u Pariski memorandum kao država posmatrač. U ovom statusu Crna Gora će biti dvije godine, a nakon isteka ovog perioda postaće punopravna članica ovog Memoranduma.</p> <p>Skupština Crne Gore je 26. maja usvojila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004 („Službeni list CG“, br. 7/11);</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sistema protiv obrastanja brodova iz 2001. („Službeni list CG“, br. 7/11);</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Protokola iz 2003. godine uz Međunarodnu konvenciju o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem uljem iz 1992. godine;</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu prouzrokovanu zagađenjem uljem iz 1992. godine („Službeni list CG“, br. 7/11);</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu štete prouzrokovane zagađenjem uljem iz 1992. godine („Službeni list CG“, br. 7/11);</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o odgovornosti i nadoknadi za štetu prouzrokovanu prilikom prevoza morem opasnih i štetnih materija iz 1996. (HNS 96) . („Službeni list CG“, br. 7/11).</li> </ul> <p>Utvrđen je Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola br. 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima i Prijedlog zakona o potvrđivanju protokola br. 147 iz 1996. uz</p>

			<p>Konvenciju MORa br. 147 o minimalnim standardima na trgovačkim brodovima.</p> <p>Pripremljen je Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama u lukama.</p>
<b>Pružanje usluga</b>	Čl. 59 - 61	ME MSP	<p><b>Član 59 - 61 Pružanje usluga</b></p> <p>Usvojen je <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca</b> („Sl. list CG“, br. 32/11.)</p> <p>Vlada je utvrdila <b>Predlog zakona o poštanskim uslugama</b>, kojim se vrši demonopolizacija poštanskog tržišta i podspješuje dalja liberalizacija.</p> <p>Pripremljen je <b>Prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava</b>, u cilju uređivanja postupka priznavanja inostranih obrazovnih isprava na sveobuhvatan način, kao i , otklanjanja određenih nejasnoća u primjeni važećih zakonskih rješenja.</p> <p><b>Pripremljen je Prijedlog pravilnika o opisima nivoa kvalifikacija</b>, koji su uporedivi sa opisima Evropskog kvalifikacionog okvira. Pravilnik će biti objavljen u Službenom listu Crne Gore do 1. septembra. .</p>
<b>Kretanje kapitala i plaćanja</b>	Čl. 62 - 64	MF	<p><b>Član 62, 63 i 64 – Tekuća plaćanja i kretanje kapitala</b></p> <p><b>U oblasti platnog prometa</b> donijeta je Odluka o obaveznim elementima naloga za transfer sredstava koji se odnose na uplatioca, („Službeni list CG“, br. 15/11), koja je usklađena sa Regulativom 1781/2006 EC.</p> <p>Odlukom o načinu i postupku vršenja kontrole obavljanja platnog prometa u zemlji propisana je kontrola segmenata platnog prometa koji ranije nisu bili regulisani.</p> <p>U okviru tvinig projekta dogovorena je ekspertska pomoć na izradi strategije i smjernica za usklađivanje sa Direktivom o platnim uslugama 2007/64/EC.</p>
<b>Ostala pitanja vezana za Glavu V SSP</b>	Čl. 65 - 71	ME MUP MRSS MF	<p><b>Član 65 – 71 - Opšte odredbe</b></p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>



**GLAVA VI**

**USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA, SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVILA KONKURENCIJE**

<p><b>Konkurencija</b></p>	<p>Član 72, tačka 3, Član 73, Član 74, Protokol V</p>	<p>VLADA MIDiT ME MF MP Komisija za kontrolu državne pomoć i(državna pomoć)</p>	<p><b>Član 72 tačka 3 - Usklađivanje zakonodavstva i sprovođenje zakona u oblasti unutrašnjeg tržišta, uključujući zakonodavstvo u oblasti finansija, pravosuđa, slobode i bezbjednosti, kao i na druge oblasti trgovine.</b></p> <p>Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG, broj 32/11"), kojim se propisuje da Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost bira Skupština Crne Gore.</p> <p>Utvrđen je <b>Prijedlog zakona o digitalnoj radio-difuziji i Prijedlog zakona o autorskom i srodnim pravima</b>, i dostavljeni Skupštini na usvajanje.</p> <p>Vlada je 23. juna 2011.godine donijela <b>Uredbu o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje prava intelektualne svojine</b>, ("Službeni List CG", broj 33/11"), koja će se primjenjivati od 1. januara 2012.godine. Uredba je u potpunosti usklađena sa Uredbom Savjeta Evrope broj 1383/2003 i Uredbom Komisije 1891/2004 i 1172/2007, kao i sa osnovnim principima Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine Svjetske trgovinske organizacije (TRIPS).</p> <p>Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca („Sl. list CG“, br. 32/11).</p> <p>Pripremljen je <b>Prijedlog pravilnika o utvrđivanju cijena rezervisanih poštanskih usluga</b>.</p> <p><b>Član 73 - Konkurencija i ostale ekonomske odredbe</b></p> <p>Vlada je utvrdila <b>Prijedlog zakona o zaštiti konkurencije</b>, koji je usklađen sa zakonodavstvom EU iz ove oblasti. Usvajanjem ovog zakona stvaraju se normative pretpostavke za formiranje Agencije za zaštitu konkurencije.</p> <p>U izvještajnom periodu ,Uprava za zaštitu konkurencije izdala je jedno rješenje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije, dok su četiri zahtjeva u toku. U izvještajnom periodu, Uprava je riješila dva slučaja zloupotrebe dominantnog položaja, dok je u toku jedan slučaj zloupotrebe dominantnog položaja.</p>
----------------------------	---	---	--

			<p>Predstavnici Uprave za zaštitu konkurencije prisustvovali su 15. Međunarodnoj konferenciji o zaštiti konkurencije, koja se pod pokroviteljstvom njemačkog tijela za zaštitu konkurencije Bundeskartellamt održala u Berlinu, 13-15.aprila 2011..</p> <p>Direktor crnogorske Uprave za zaštitu konkurencije i predsjednik bugarske Komisije za zaštitu konkurencije su u Sofiji, 11. maja 2011. godine, potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji između ove dvije institucije.</p> <p><b>Državna pomoć</b></p> <p>U izvještajnom periodu , u oblasti državne pomoći preduzete su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Izrada mape regionalnih pomoći je u proceduri.</b> Crna Gora će, kroz komunikaciju sa EK, Komisiji Evropske unije dostavljati podatke o BDP-u po glavi stanovnika, u skladu sa NUTS II.</li> <li>- Komisija za kontrolu državne pomoći je 15. juna 2011. godine podnijela <b>Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u 2010. godini</b>, koji je Vlada usvojila 23.juna 2011. godine i uputila Skupštini.</li> <li>- Vlada je 16.juna 2011. godine utvrdila <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli državne pomoći</b> i uputila ga Skupštini Crne Gore.</li> </ul> <p>Vlada je 16. juna 2011.godine donijela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći;</li> <li>- Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći; i</li> <li>- Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći.</li> </ul> <p><b>Član 74 – Javna preduzeća</b></p> <p>U okviru IPA 2009 i AIM projekta podrške EU Crnoj Gori, u okviru komponente državne pomoći, ekspert EU je skenirao cjelokupni pravni sistem Crne Gore, koji se odnosi na usluge od opšteg ekonomskog, odnosno javnog interesa (a koje se povjeravaju javnim preduzećima) i dao preporuke u kojem pravcu treba vršiti usklađivanja pojedinih propisa sa pravilima EU u ovoj oblasti.</p>
--	--	--	--

			<p><b>Protokol V</b></p> <p>U skladu sa obavezama definisanim SSP, odnosno Protokolom 5 (koji definiše pomoć u industriji čelika) aktivnosti započete na usvajanju individualnog i nacionalnog plana restrukturiranja industrije čelika su zamrznute zbog uvođenja stečaja i biće nastavljene nakon što se završi postupak. Takav stav je podržan i od strane Evropske komisije.</p>
<p><b>Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</b></p>	<p>Član 75</p>	<p>ME ZIS</p>	<p><b>Član 75 - Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina</b></p> <p>Nastavljeno je sa ispunjavanjem obaveza vezanim za pristupanje multilateralnim konvencijama o pravima intelektualne, industrijske i komercijalne svojine navedenim u Aneksu VII.</p> <p>Skupština je 22. juna 2011. godine usvojila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o potvrđivanju Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna ,</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Bečkog sporazuma o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova .</li> </ul> <p>Vlada je utvrdila i Skupštini dostavila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju Strazburškog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji patenata</li> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o patentnom pravu.</li> </ul>
<p><b>Javne nabavke</b></p>	<p>Član 76</p>	<p>MF DJN</p>	<p><b>Član - 76 Javne nabavke</b></p> <p>Vlada je 23. juna 2011. godine utvrdila <b>Prijedlog zakona o javnim nabavkama</b>, kojim će se obezbijediti pretpostavke za uspostavljanje cjelovitog sistema javnih nabavki.</p> <p>Zakonom o javnim nabavkama obezbijediće se primjena pravila i zahtjeva Evropske unije u pogledu obezbjeđenja slobode protoka robe, ljudi i kapitala, na način što je privrednim subjektima Evropske unije, koja su osnovana u ili izvan Crne Gore, omogućen pristup dodjeli ugovora o javnim nabavkama u Crnoj Gori pod istim uslovima koji se primjenjuju na crnogorske privredne subjekte. Time je nastavljen kontinuitet u ostvarivanju načela slobode otvorenog tržišta, što je u skladu sa članom 76 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.</p> <p>Podzakonski akti (uključujući obrasce) biće donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu zakona, koji će se primjenjivati od 1. januara 2012. godine.</p>

			U izvještajnom periodu, sačinjena je strateška osnova unaprjeđenja sistema javnih nabavki i data saglasnost Ministarstva finansija na dokument "Stručna osnova razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 2011. - 2015."
<b>Standardizacija, metrologija, sertifikacija, ocjena usaglašenosti i nadzor nad tržištem</b>	Član 77	ME	<p><b>Član 77 – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti</b></p> <p><b>Horizontalna pitanja</b></p> <p>Vlada je 16 juna 2011. godine utvrdila <b>Predlog zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda.</b></p> <p><b>Standardizacija</b></p> <p>U izvještajnom periodu, Institut za standardizaciju sproveo je proceduru donošenja ukupno 815 crnogorskih standarda, koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima i srodnim dokumentima. Takođe, pripremljen je i 551 nacrt crnogorskih standarda, povodom kojih je organizovana javana rasprava u maju i junu 2011. (ukupno 60 dana).</p> <p>Početkom maja, Institut je osnovao Tehnički komitet ISME/TK 001 za standardizacijsko područje Nafta i naftni derivati, dok je sredinom jula osnovan Tehnički komitet ISME/TK 002 za standardizacijsko područje: Eurokodovi.</p> <p>Institut aktivno pruža pomoć i podršku pri izradi tehničkog zakonodavstva. Institut je sredinom maja, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, organizovao okrugli sto na temu "Standardi i propisi".</p> <p>Urađena je i <b>radna verzija Strategije standardizacije u Crnoj Gori</b>, uz pomoć EU eksperata. planirano je da se prijedlog Strategije uputi Vladi na razmatranje i usvajanje u IV kvartalu 2011. Radna verzija Strategije je, kao idejni projekat, prezentovana na pomenutom okruglom stolu.</p> <p><b>Metrologija</b></p> <p>U oblasti <b>metrologije</b> nastavljen je rad na harmonizaciji horizontalnog zakonodavstva kroz donošenje podzakonskih akata, neophodnih za punu primjenu Zakona o metrologiji („Službeni list CG“ br. 79/08).</p> <p>Oprema u vrijednosti od preko 950,000.00 €, koja je u okviru programa IPA 2007: "Razvoj infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori", isporučena Zavodu za metrologiju za prvu fazu razvoja</p>

		<p>Laboratorije za masu, Laboratorije za dužinu, Laboratorije za temperaturu, Laboratorije za pritisak, Laboratorije za zapreminu, Laboratorije za električne veličine i Laboratorije za vrijeme i frekvenciju, za kontrolu prethodno upakovanih proizvoda, kao i oprema koja je obezbijedena sredstvima iz budžeta Crne Gore, instalirana je u laboratorijama u kojima su uspostavljeni uslovi u pogledu temperature i vlažnosti, koji su neophodni za kreiranje adekvatnih radnih uslova za čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona Crne Gore.</p> <p>Ove laboratorije Zavoda su otvorene u okviru proslave Svjetskog dana metrologije, 20. maja 2011. godine.</p> <p><b>Akreditacija</b></p> <p>U Akreditacionom tijelu Crne Gore u toku su aktivnosti za pripremu potpisivanja EA MLA za laboratorije za ispitivanje i kontrolna tijela, kao i za punopravno članstvo u međunarodnim organizacijama za akreditaciju: Evropske kooperacije za akreditaciju (EA) i Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija ( ILAC ).</p> <p>Akreditaciono tijelo Crne Gore u svom registru ima upisano sedamnaest (17) akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti (14 laboratorija za ispitivanje, 1 laboratorija za etaloniranje i 2 kontrolna tijela).</p> <p>Na snazi je Zakon o akreditaciji („Službeni list CG“, br. 54/09) koji obuhvata najvažnije odredbe iz Uredbe (EC) 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta i usklađen je sa članom 77 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.</p> <p>U oblasti sektorskog pristupa, u toku II kvartala obavljene su neophodne pripreme za koordinaciju usaglašavanja, i to za grupe proizvoda: "motorna vozila" i "farmaceutski proizvodi".</p> <p><b>Tržišni nadzor</b></p> <p>Vlada je 28.04.2011. utvrdila Prijedlog zakona o tržišnoj inspekciji, koji je u skupštinskoj proceduri.</p> <p>U organizaciji AIM Projekta, sprovedene su pripreme za pilot akciju "nadzor nad bezbjednošću proizvoda na tržištu", koja je realizovana 31. maja. 2011. godine.</p> <p>Tržišna inspekcija redovno otvara nedjeljne izvještaje RAPEX-a i vrši provjeru prisustva na</p>
--	--	---

		<p>tržištu odabranih proizvoda. Takođe, u maju je stavljen u funkciju Nacionalni sistem za razmjenu informacija o opasnim proizvodima i Tržišna inspekcija kao kontaktna tačka sistema razmjenjuje podatke sa Upravom carina i Zdravstveno-sanitarnom inspekcijom.</p> <p>Koordinaciono tijelo za tržišni nadzor održalo je četvrtu sjednicu u junu, koja je bila posvećena daljoj razradi i utvrđivanju Nacrta liste nadležnosti po grupama proizvoda (po EU direktivama).</p> <p>Članovi Koordinacionog tijela bili su učesnici dvije radionice koje su održane u maju i junu, u organizaciji AIM Projekta, na teme: "RAPEX procedure, procjena rizika i bezbjednosti proizvoda" i "Izrada procjene rizika". Ove oblasti su predstavljene od strane eksperata iz Njemačke. Učesnici su bili upoznati sa pravnim i institucionalnim okvirom na nivou EU i pojedinih država članica (npr. Njemačke), koji omogućava osnovni cilj nadzora nad tržištem – slobodan protok robe uz osiguranje da se na tržištu mogu naći isključivo bezbjedni proizvodi. Predstavljen je RAPEX sistem, kao i nacionalni sistem za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima. Postupak procjene rizika prikazan je na praktičnim primjerima.</p> <p>Na iste teme održane su i radionice za jedan broj tržišnih inspektora (treneri za tržišni nadzor), sa kojima je do sada održano ukupno 14 radionica na području tržišnog nadzora, odnosno. treninga trenera, koji će u narednom periodu prenositi stečena znanja na ostale tržišne inspektore.</p> <p>U cilju bolje informisanosti o nadležnostima i aktivnostima Tržišne inspekcije, kao i bolje komunikacije sa građanima, poslovnim subjektima i drugim organima i institucijama, uz podršku AIM Projekta, izradjena je web stranica.</p> <p><b>Vertikalna pitanja</b></p> <p><b>Novi pristup</b></p> <p>U oblasti Novog pristupa realizovane su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niskonaponska oprema</b> –Pripremljen je Nacrt pravilnika o električnoj opremi namjenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica, kojim je transponovana direktiva (LVD).</li> <li>- <b>Elektromagnetna kompatibilnost</b> – Pripremljen je Nacrt pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti., kojim je transponovana direktiva (EMC).</li> </ul>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Mašine (mehanizacija)</b> - završen je Nacrt pravilnika o bezbjednosti mašina.</li> <li>- <b>Buka koju emituje oprema koja se koristi na otvorenom</b> –pripremljen je Nacrt pravilnika o buci koju emituje oprema koja se koristi na otvorenom, kojim su transponovane direktive (ND) .</li> <li>- <b>Liftovi</b> – transponovanje direktive (LD) završen Nacrt pravilnika o bezbjednosti liftova.</li> <li>- <b>Oprema pod pritiskom</b> – transponovanje direktive (SPV), završen Nacrt pravilnika o bezbjednosti jednostavnih sudova pod pritiskom.</li> <li>- <b>Ugradni građevinski proizvodi</b> – utvrđen je Prijedlog zakona o građevinskim proizvodima, kojim su transponovane direktive (CPD). Prije donošenja nove regulative za ove proizvode, transponovana je stara direktiva kroz Predlog zakona o građevinskim proizvodima, koji je povučen iz skupštinske procedure radi usaglašavanja sa novom regulativom iz maja ove godine.</li> <li>- <b>Radio-telekomunikaciona oprema</b> – pripremljen je Nacrt pravilnika o radio-telekomunikacionoj opremi, kojim su transponovane direktive (RTT).</li> <li>- <b>Mjerni instrumenti</b> – pripremljen je Nacrt pravilnika o tehničkim i metrološkim zahtjevima koji se odnose na mjerila kojim su transponovane direktive (MID).</li> <li>- <b>Neautomatske vage</b> – pripremljen je Nacrt pravilnika o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanje usaglašenosti za vage sa neautomatskim funkcionisanjem, kojim su transponovane direktive (NAWI) .</li> <li>- <b>Rekreaciona plovila</b> - direktive (RCD) je transponovana kroz Zakon o jahtama.</li> </ul> <p>Takođe, urađen je set predloga propisa koji se odnose na energetska efikasnost, koji spadaju u oblast tzv. "new approach like" direktiva.</p> <p><b>Sektorski (stari) pristup</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Medicinski proizvodi za ljudsku upotrebu (farmaceutski proizvodi)</b> – Predlogom zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda i Predlogom zakona o lijekovima, izvršeno je transponovanje ovog dijela <i>acquisa</i>. Kontinuiranim</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>aktivnostima u saradnji sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva se radi na iznalaženju modela za označavanje i registraciju lijekova, koji bi bio adekvatan zahtjevima direktiva, regulativa i odluka u ovoj oblasti. Do sada je Agencija sertifikovana po standardu MEST EN 9001 i radi se na implementaciji standarda MEST EN 17020, koji će dovesti do akreditacije Agencije kao kontrolne kuće u oblasti farmaceutskih proizvoda i medicinskih uređaja. Agencija je implementirala i informacioni sistem koji za sada uključuje neophodne komponente za implementaciju iz važećeg zakonodavstva, ali će u periodu do 2013. godine uključiti i module za tržišni nadzor (Zdravstvena i zdravstveno sanitarna inspekcija).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Emisija zagađivača iz ne-putnih mobilnih motora</b> – Pripremljen je Predlog uredbe o emisiji zagađivača iz ne-putnih mobilnih motora .</li> <li>- <b>Motorna vozila</b> – u izvještajnom periodu je u sklopu pripremnih aktivnosti formiran Odsjek za homologaciju motornih vozila, koji za sada ima samo jednog zaposlenog.. Takođe, rade se analize u pogledu pravnog osnova za donošenje harmonizovanih homologacijskih pravilnika, koji će transponovati ovaj dio acquisa. Početak rada na transponovanju se očekuje u septembru 2011. godine, dok se potpuno usaglašavanje planira do 2015. .</li> <li>- <b>Prethodno upakovani proizvodi</b> – urađene su radne verzije propisa koji transponuju zahtjeve EU acquisa iz ove oblasti.</li> <li>- <b>Tekstil</b> – urađena je analiza i radna verzija Pravilnika o bezbjednosti proizvoda od tekstila, ali je neophodno da se tekst još pravno doradi. Njegovo donošenje je planirano u toku 2012. godine.</li> </ul> <p><b>Proceduralna pitanja</b></p> <p>Pripremljena je radna verzija Uredbe o informisanju i notifikaciji tehničkih propisa, standarda i imenovanih tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, kojom se postiže potpuno usaglašavanje sa direktivom 98/34 i dopunom 98/48. Ova Uredba je predviđena kao podzakonski akt novog Zakona o tehničkim zahtjevima i ocjenjivanju usaglašenosti proizvoda.</p> <p>Planirano je da se postupak kontrole na spoljnim granicama, posebno u dijelu zahtjeva EU acquis-a o kontroli proizvoda iz trećih zemalja, transponuje kroz Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, čije je donošenje predviđeno u toku 2012. godine.</p>
--	--	--	---



<p><b>Zaštita potrošača</b></p>	<p>Čl. 78</p>	<p>ME</p>	<p><b>Član 78 – Zaštita potrošača</b></p> <p>Eksperti AIM Projekta, u skladu sa ranije utvrđenim Smjernicama i u saradnji sa predstavnicima Ministarstva ekonomije, pripremili su radni tekst novog Zakona o zaštiti potrošača, kao i radni tekst Zakona o potrošačkim kreditima, u konsultacijama sa predstavnicima Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija i Centralne banke.</p> <p>Komisija za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP), polovinom juna je održala četvrtu sjednicu, koja je bila posvećena pripremi Godišnjeg izvještaja o realizaciji NPZP (2010-2012). Izvještaj koji je pripremila Komisija, Vlada je usvojila 30. juna. 2011. godine, zajedno sa zaključcima koji usmjeravaju realizaciju plana u narednom periodu.</p>
<p><b>Uslovi rada i jednake mogućnosti</b></p>	<p>Član 79</p>	<p>MRSS MZ</p>	<p><b>Član - 79 Uslovi rada i jednake mogućnosti</b></p> <p>Vlada je 19. maja utvrdila Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, a 23. juna Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, i dostavila Skupštini na razmatranje i usvajanje.</p> <p>Ministarstvo zdravlja je potpisalo Ugovor o uklanjanju medicinskog otpada, sa izabranim koncesionarom.</p> <p>Donijet je Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kontrolora letenja i Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti letačkog osoblja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni list CG“, br. 30/11).</p> <p>Na osnovu Zakona o volonterskom radu („Službeni list CG“, br. 26/10), donijeti su: Pravilnik o obrascu volonterske knjižice i Pravilnik načinu i postupku vođenja evidencije o zaključenim ugovorima o volonterskom radu.</p> <p>Ministarstvo zdravlja pripremi je Prijedlog zakona o lijekovima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju..</p> <p>Pripremljeni su Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na biomedicinska ispitivanja i Prijedlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, u odnosu na genetsko testiranje u zdravstvene svrhe.</p>

		<p>Takođe, pripremljeni su :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacrt pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava voda za piće, vrsti i obimu ispitivanja njenog kvaliteta,</li> <li>- Nacrt pravilnika o bližim zahtjevima koje u pogledu bezbjednosti treba da ispunjava prirodna izvorska, stona i prirodna mineralna voda, vrsti, načinu i obimu ispitivanja njihovog kvaliteta i</li> <li>- Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravnčkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike - zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem.</li> </ul> <p><b>Jednake mogućnosti</b></p> <p>U organizaciji UNDP i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, organizovan je inicijalni sastanak povodom početka IPA 2010 projekta "Kreiranje uslova za jednakost polova u Crnoj Gori", čiji je cilj stvaranje jednakih uslova za žene i muškarce, kako bi se omogućio njihov ravnopravan napredak u svim oblastima i na svim poljima u crnogorskom društvu.</p> <p>Potpisan je Memorandum o saradnji između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Uprave za kadrove u dijelu edukacije kako bi se obezbijedila dosljednija implementacija zakonske regulative i opšte priznatih normi međunarodnog prava u postizanju jednakih mogućnosti svih članova društvene zajednice i jačanja kapaciteta državnih organa u cilju pune primjene antidiskriminacionog zakonodavstva.</p> <p>U sklopu obilježavanja 15. maja – Međunarodnog dana žena preduzetnica, Ministarstvo, Misija OSCE u Crnoj Gori i Asocijacija poslovnih žena Crne Gore "Poslovna žena" organizovalo je II Konferenciju poslovnih žena na temu "Potencijal žena Crne Gore u biznisu i nauci".</p> <p>Organizovan je VII sastanak Foruma za dijalog sa predstavnicima civilnog društva. na temu "Evropske integracije i rodna ravnopravnost". Glavni panelista je bio predsjednik Vlade Crne Gore.</p> <p>U maju je organizovan dvodnevni seminar na temu rodne ravnopravnosti za nastavnike/ce građanskog vaspitanja u osnovnim školama. Cilj seminara je bio edukacija nastavnika/ca o</p>
--	--	--

			<p>osnovama i teoriji rodne ravnopravnosti, međunarodnim i domaćim instrumentima zaštite, kao i primjerima pozitivne prakse.</p> <p>Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa njemačkom Fondacijom Konrad Adenauer i holandskom Fondacijom Eduardo Frei, organizovalo je Nacionalnu konferenciju "Žene u politici". Konferencija predstavlja završnu fazu višegodišnjeg ciklusa treninga za žene iz političkih partija, organizovanih sa ciljem da se doprinese unaprjeđenju političkih vještina i znanja žena i njihovom brojnijem i kompetentnijem učešću u političkom životu crnogorskog društva. Takođe, na Konferenciji je biti rijeci i o donošenju novog izbornog zakonodavstva.</p> <p>U organizaciji Ministarstva, u saradnji sa Odborom za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore i Misijom OSCE u Crnoj Gori, organizovan je okrugli sto na temu "Učešće žena u političkom i javnom životu - mogućnosti i izazovi".</p> <p>Pripremljeni i prosljeđeni su odgovori na dodatna pitanja CEDAW komiteta.</p>
<b>GLAVA VII</b> <b>PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST</b>			
<b>Pravosuđe i osnovna prava;</b> <b>Policajska i saradnja u oblasti pravosuđa;</b> <b>Vladavina prava</b>	Član 80	MP MUP	<p><b>Član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava</b></p> <p>Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu</b> ima za cilj jačanje institucionalne i personalne nezavisnosti sudstva, kroz unaprjeđenje sistema izbora članova Sudskog savjeta iz reda sudija i uglednih pravnika; propisivanje postupka za predlaganje kandidata za izbor predsjednika Vrhovnog suda; revidiranje kriterijuma za izbor, njihovim razdvajanjem na kriterijume za izbor sudija koji se prvi put biraju, kriterijume za izbor sudija koji napreduju i kriterijume za predsjednike sudova, te utvrđivanjem sistema njihovog objektivnog ocjenjivanja, kao i unaprjeđenje disciplinskog postupka i disciplinskih mjera u cilju jačanja odgovornosti sudija.</li> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima</b> propisuje uslove za kandidate za predsjednika Vrhovnog suda, razrađuje i precizira sve povrede koje mogu biti razlog za</li> </ul>

			<p>disciplinsku odgovornost sudija i predsjednika sudova i precizira definiciju nesavjestnog i nestručnog rada sudije kao razlog za razrješenje sudija. Navedene izmjene uvode se u cilju jačanja principa sigurnosti sudija, kojim se jasno zakonom propisuju razlozi zbog kojih sudije mogu disciplinski odgovarati i biti razriješeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu</b> obuhvata promjene u pogledu sistema izbora članova Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca i zamjenika, revidiranje kriterijuma za izbor državnih tužilaca i zamjenika koji se prvi put biraju i koji napreduju, te utvrđivanje sistema njihovog objektivnog ocjenjivanja i disciplinskih procedura u cilju personalne i institucionalne nezavisnosti državnog tužilaštva.</li> </ul> <p>U cilju jačanja efikasnosti pravosuđa doneseni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći</b> („Službeni list CG“, br. 20/11) kojim se obezbjeđuje jačanje dostupnosti pravde i ostvarivanja prava na pravično suđenje kroz stvaranje uslova za jednak pristup sudu svih građana u ostvarivanju i zaštiti prava..</li> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika</b> („Službeni list CG“, br. 32/11), kojim se briše krivično djelo uvreda i kleveta. Za takva ponašanja satisfakcija će se ostvarivati isključivo pred sudom u građanskom postupku i ona će ubuduće biti predmet samo građanske parnice. Takođe, izmjene i dopune se odnose na implementaciju preporuka GRECO iz Trećeg kruga evaluacije. U skladu sa GRECO preporukama usklađene su odredbe Krivičnog zakonika koje se odnose na krivična djela davanja i primanja mita (u javnom i privatnom sektoru) i trgovine uticajem. Implementacijom GRECO preporuka, Krivični zakonik je u potpunosti usaglašen sa Krivičnopravnom konvencijom o korupciji i njenim Dodatnim protokolom.</li> <li>- <b>Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija</b> („Službeni list CG“, br. 32/11), obezbijediće adekvatne normativne i organizacijske pretpostavke za izvršenje određenih alternativnih sankcija i mjera, kojima uslovna sloboda predstavlja zajedničko obilježje. Na ovaj način će se u Crnoj Gori uspostaviti služba koja će vršiti nadzor nad licima koja su na uslovnoj slobodi, uslovnoj slobodi sa zaštitnim nadzorom, uslovnom otpustu i izvršenju kazne - rad u javnom interesu.</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu Vlada je dostavila Skupštini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prijedlog zakona o izvršenju i obezbjeđenju</b>, koji ima za cilj jačanje efikasnost</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>pravosuđa i stvaranje uslova za pojednostavljenje i ubrzanje sprovođenja postupka izvršenja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima</b>, čiji je osnovni cilj usaglašavanje sa preporukom GRECO Rec(2003)4 iz Treće runde evaluacije.</li> <li>- <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaj</b>, kojim su obezbijeđeni preduslovi za punu implementaciju Zakona o prekršajima.</li> </ul> <p>Vlada je 26. maja 2011. godine usvojila <b>Peti izvještaj o sprovođenju plana implementacije Zakonika o krivičnom postupku</b>, koji je pripremila Komisija za implementaciju ovog zakonika.</p> <p>Na osnovu konkursa za imenovanje notara, koji je raspisan u skladu sa Zakonom o notarima, <b>imenovano je 34 notara</b>. Osnovana je Notarska komora. Vlada je 30. juna 2011. godine dala saglasnost na Notarsku tarifu koja je objavljena u "Službenom listu Crne Gore".</p> <p>Vlada je 23. juna 2011. godine usvojila <b>Analizu alternativnih načina rješavanja sudskih postupaka</b>, koja sadrži pregled domaćeg zakonodavstva koje uređuje alternativne načine rješavanja sporova, uporedna iskustva, rezultate praktične primjene alternativnih načina rješavanja sporova i preporuke za razvoj alternativnih načina rješavanja sporova.</p> <p>Skupština je usvojila <b>Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i privrednim stvarima</b> („Službeni list CG“, br. 07/11) i <b>Zakon o potvrđivanju Haške konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i privrednim stvarima</b> („Službeni list CG“, br. 07/11).</p> <p>Pripremljeni su <b>nacrti zakona o javnim izvršiteljima i zakona o maloljetničkom pravosuđu</b>.</p> <p>U toku je izrada <b>Zakona o javnim izvršiteljima</b>, kojim će se regulisati pravni status javnih izvršitelja, organizacija javno izvršiteljske službe i druga pitanja od značaja za obavljanje i prestanak djelatnosti javnih izvršitelja.</p> <p>Završeni su pregovori za zaključenje <b>Ugovora između Crne Gore i Republike Hrvatske o međusobnom važenju sudskih odluka u krivičnim stvarima</b>, dok će se nastaviti pregovori o Ugovoru o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima.</p> <p>Završeni su pregovori za zaključenje <b>Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju</b>.</p>
--	--	--	---

			<p>Intenzivirane su aktivnosti na unapređenju zakonskog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Poboľjšani su istražni kapaciteti i saradnja organa za primjenu zakona.</p> <p>U skladu sa preporukama iz Mišljenja EK, usvojena je <b>Analiza rizika od korupcije u posebno osjetljivim oblastima</b> (oblasti od posebnog rizika): lokalna samouprava; urbanizam; javne nabavke; proces privatizacije; obrazovanje i zdravstvo.</p> <p>Vlada je utvrdila <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa</b>, kojim su implementirane GRECO preporuke iz Dodatnog izvještaja zajedničke Prve i Druge evaluacije o usaglašenosti za Crnu Goru.</p> <p>Utvrđen je <b>Prijedlog zakona o javnim nabavkama</b>, kojim će se obezbijediti pravne pretpostavke za uspostavljanje cjelovitog sistema javnih nabavki. Zakonom o javnim nabavkama obezbijediće se primjena pravila i zahtjeva Evropske unije u pogledu obezbjeđenja sloboda protoka robe, ljudi i kapitala, na način što je privrednim subjektima iz Evropske unije, koja su osnovana u Crnoj Gori ili izvan Crne Gore, omogućen pristup dodjeli ugovora o javnim nabavkama u Crnoj Gori pod istim uslovima koji se primjenjuju na crnogorske privredne subjekte. Time je nastavljen kontinuitet u ostvarivanju načela slobode otvorenog tržišta, što je u skladu sa članom 76 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.</p> <p><b>Prijedlog zakona o finansiranju političkih partija</b>, kojim su u skladu sa GRECO preporukama uspostavljaju precizna pravila za nenovčane priloge, opraštanje kredita i pružanje usluga i robe ispod tržišne vrijednosti. Uvedena su pravila za korišćenje državnih resursa za djelovanje partije u predizbornim kampanjama. Revidirana je gornja granica za prikupljanje sredstava političkim partijama koje nemaju pravo na budžetska sredstva. Date su smjernice za korišćenje javnih resursa za djelovanje partije. Osnažena je revizija finansijskih izvještaja.</p> <p>Vlada je utvrdila <b>Predlog zakona o lobiranju</b>, kojim se u Crnoj Gori prvi put normativno uređuje djelatnost lobiranja kao segment društvenih odnosa. Predlogom zakona se kroz osnovna načela djelovanja, uređuje pravni odnos između lobiste i naručioca.</p> <p>U sklopu podrške realizaciji zadataka definisanih <b>ILECUs projektom</b>, i uvezivanja ILECU jedinice Uprave policije sa ostalim institucijama, Međunarodna organizacija za migracije (IOM)</p>
--	--	--	--

			<p>obezbijeđila je opremu za uspostavljanje sigurnih komunikacionih linkova (uređaj za kriptovanje podataka) između Uprave policije i ostalih institucija (potpisnica Sporazuma o unaprijeđenju saradnje u oblasti suzbijanja kriminala).</p>
<b>Zaštita podataka</b>	Član 81	MUP	<p><b>Član 81 - Zaštita ličnih podataka</b></p> <p>U Ministarstvu unutrašnjih poslova ustanovljena je unutrašnja organizaciona jedinica - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti, koje je operativno od novembra 2010.godine.</p> <p>Otpočela je realizacija IPA Projekta:” Implementacija Strategije o zaštiti podataka o ličnosti”. Formirana je međuresorska radna grupa koja će sa ekspertima angažovanim na ovom IPA projektu raditi na izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kako bi se ovaj zakon u potpunosti usaglasio sa propisima EU, Zakonom o slobodnom pristupu informacijama i Zakonom o zaštiti podataka.</p> <p>U izvještajnom periodu, Agencija za zaštitu ličnih podataka je donijela <b>devet pravilnika</b> (Pravilnik o radu, Pravilnik o zaradama i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji, Pravilnik o naknadi povećanih troškova zaposlenih, Pravila o ponašanju zaposlenih, Etički kodeks, Pravilnik o službenoj legitimaciji, Pravilnik o korišćenju službenih automobila i troškovima goriva, Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja, Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju, Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije).</p> <p>Od 22 sistematizovana radna mjesta, popunjeno je 11, i planirano je da se do kraja 2011. zaposli još pet službenika (sredstva su obezbijeđena u budžetu Agencije). Izvršeno je 15 redovnih inspekcijских nadzora; pripremljeno 11 mišljenja u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, izdato šest saglasnosti za uspostavljanje zbirke ličnih podataka i izvršene četiri kontrole po zahtjevu za zaštitu prava.</p> <p>Skupština je u aprilu 2011.godine usvojila <b>Izveštaj Agencije za zaštitu ličnih podataka za 2010.godinu</b>, a na zahtjev Skupštine Crne Gore Agencija je Skupštini podnijela Posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za period 1. januar – 1. jul 2011.godine, koji će Skupština razmatrati na zasjedanju u septembru 2011.godine.</p> <p>U prvih šest mjeseci 2011., Agencija je izvršila 20 redovnih nadzora, 18 vanrednih nadzora, 2 nadzora po inicijativi za zaštitu prava, 15 ponovljenih nadzora, dala 15 mišljenja, 6 saglasnosti za formiranje zbirke ličnih podataka i riješila 3 zahtjeva za zaštitu prava.</p>

<p><b>Vize, granična kontrola, azil i migracije</b></p>	<p>Član 82</p>	<p>MUP</p>	<p><b>Član 82 – Vize, upravljanje granicom, azil i migracije</b>  Je  U izvještajnom periodu, organizovane su kampanje koje su uključile izradu video spota emitovanog na svim TV stanicama u Crnoj Gori, izrađen je liflet koji je preveden na romski i albanski jezik, organizovane su terenske posjete u svim gradovima u kojima žive raseljena i interno raseljena lica.</p> <p>Od 15. maja do 1. jula. 2011. godine održane su informativne sesije u opštinama Budva, Tivat, Kotor, Herecg-Novi i Nikšić.</p> <p>Do 15.juna 2011.godine, podnijeto je ukupno 3.676 zahtjeva za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem, od čega je pozitivno riješeno 1.402 zahtjeva, i to:</p> <p><b>Raseljena lica iz BiH i Republike Hrvatske:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podneseno 1.805 zahtjeva,</li> <li>- pozitivno riješeno 693 zahtjeva,</li> <li>- negativno riješeno 2 zahtjeva,</li> <li>- u postupku 1.110 zahtjeva;</li> </ul> <p><b>Interno raseljena lica sa Republike Kosovo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podneseno 1.871 zahtjeva,</li> <li>- pozitivno riješeno 709 zahtjeva,</li> <li>- negativno riješeno 3 zahtjeva,</li> <li>- u postupku 1.159 zahtjeva;</li> </ul> <p><b>Crnogorsko državljanstvo ima 765 lica;</b>  <b>Privremeni boravak: podneseno 140 zahtjeva i svi su u postupku rješavanja.</b></p> <p>U oblasti <b>integrisanog upravljanja granicom i graničnim prelazima</b>, realizovane su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12. maja 2011. godine, Vlada je usvojila Informaciju o potrebi izmjene <b>Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o uzajamnim putovanjima državljana</b>, kako bi se državljanima Crne Gore i Republike Albanije omogućilo putovanje i prelaženje državne granice i s biometrijskom ličnom kartom.</li> <li>- Vladi Republike Kosovo dostavljen je Prijedlog sporazuma o otvaranju graničnih prelaza između Vlade Crne Gore i Vlade Repubike Kosovo, radi usaglašavanja teksta sporazuma.</li> <li>- Savjetu ministara Republike Albanije dostavljen je Prijedlog sporazuma o otvaranju</li> </ul>
---	----------------	------------	--



			<p>graničnog prelaza za međunarodni putnički saobraćaj "Zatrijebačka cijevna-Grabon", u cilju realizacije projekta povezivanja putnog pravca Podgorica-Plav, preko Republike Albanije.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavljeni su radovi na izgradnji graničnih prelaza "Dobrakovo" i "Dračenovac" između Crne Gore i Republike Srbije.</li> </ul> <p>U skladu sa <b>Zakonom o graničnoj kontroli</b> („Službeni list CG”, br. 72/09), : 28. juna 2011. godine doneseno je šest podzakonskih akata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o obliku i sadržini oznaka i signalizacije;</li> <li>- Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja identifikacije oznake za lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza, kao i načinu njenog izdavanja;</li> <li>- Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje na području mjesta u kojem se nalazi luka;</li> <li>- Pravilnik o sadržaju i obrascu odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza i zahtjeva za izdavanje tog odobrenja, kao i bliži način izdavanja odobrenja;</li> <li>- Pravilnik o izgledu sadržini i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, kao i obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu;</li> <li>- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije za potrebe vršenja granične kontrole.</li> </ul> <p>Zaključno sa 7. julom 2011. godine, <b>96 lica je podnijelo zahtjev za dobijanje azila</b>, od čega je donijeto 57 rješenja o odbijanju zahtjeva, 34 zaključka o obustavi postupka, za tri lica je rješenjem odobrena dodatna zaštita (od kojih je jednom licu u međuvremenu rješenjem ukinuta dodatna zaštita, jer je trajno napustilo Crnu Goru), a po dva zahtjeva postupak je u toku.</p> <p>Vlada je 2. juna 2011. godine, usvojila <b>Strategiju za reintegraciju lica koja su vraćena na osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan</b> za njenu implementaciju 2011 - 2012. Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima („Službeni list CG“, br. 32/11), koji je usaglašen s propisima EU, kao i sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koje se odnose na slobodu kretanja radnika.</p> <p>U skladu sa potpisanim protokolima o zajedničkim patrolama duž državne granice Crne Gore, u izvještajnom periodu realizovane su zajedničke patrole sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- graničnom policijom Republike Albanije - ukupno 54 patrole, od toga 25 na kopnu i 29 na</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>vodi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- graničnom policijom Bosne i Hercegovine - ukupno 78 patrola;</li> <li>- graničnom policijom Republike Srbije - ukupno 48 patrola.</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu sa graničnom policijom Republike Kosovo realizovane su tri sinhronizovane patrole.</p> <p>U okviru sprovođenja Protokola o privremenom režimu na Prevlaci, akcija "Zona", realizovano je sedam mješovitih patrola.</p> <p>U sklopu granične kontrole, NCB Interpol je u saradnji sa Sektorom granične policije i Odsjekom za informacione sisteme, stavio na upotrebu službenicima Sektora granične policije baze podataka INTERPOL-a, koje se kroz navedenu aplikaciju automatski provjeravaju (provjeravaju se lica, dokumenti i vozila) kroz Interpol-ove baze podataka, na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori.</p> <p>U izvještajnom periodu, posredstvom MIND sistema izvršeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>1.800.941</b> provjera Interpol-ovih baza kradenih dokumenata (SLTD), od čega je za <b>60</b> dokumenata utvrđeno da se potražuju (HIT);</li> <li>- <b>687.410</b> provjera Interpol-ovih baza kradenih vozila, od čega je za <b>58</b> vozila utvrđeno da se potražuju (HIT) i</li> <li>- unos <b>90</b> crnogorskih putnih isprava u Interpol-ovu bazu traženih dokumenata (SLTD).</li> </ul>
<b>Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</b>	Član 83	MUP	<p><b>Član 83 - Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</b></p> <p><b>Readmisija</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o readmisiji</b> (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, kao i Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosovo o implementaciji Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit, potpisan je 29.juna 2011. godine u Budvi,.</li> <li>- U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Republikom Hrvatskom, prihvaćeno je 24 stranca (dva državljanina Republike Albanije, 12 državljanina Republike Kosovo i deset lica bez utvrđenog državljanstva – po ličnim izjavama radi se o šest državljanina Palestine, jednom državljaninu Tunisa i tri državljanina Libije).</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Republikom Albanijom, vraćeno je deset stranaca (lica su bez utvrđenog državljanstva – po ličnim izjavama radi se o tri državljanina Tunisa i sedam državljana Palestine).</li> <li>- Prema Sporazumu o readmisiji sa BiH, nije bilo prihvata lica. U saradnji sa IOM BiH realizovan je dobrovoljni povratak za 40 lica, državljana Republike Kosovo u matičnu zemlju.</li> </ul> <p><b>Spriječeno je 97 ilegalnih prelazaka van graničnih prelaza:</b>na ulazu u Crnu Goru 59; na izlazu iz Crne Gore 38. Na graničnim prelazima spriječeno je 5 ilegalnih prelazaka. Otkriveno je 36 ilegalnih ulazaka unutar teritorije Crne Gore.</p>																										
<b>Pranje novca</b>	Član 84	MF USPNFT	<p><b>Član 84 - Pranje novca i finansiranje terorizma</b></p> <p><u>Statistika odsjeka za sumnjive transakcije</u></p> <p>Broj prijavljenih sumnjivih transakcija (STR) od strane obveznika po Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Obveznici</b></th> <th><b>01.05.2011 - 15.07.2011.</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banke</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Brokери</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Advokati</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Agencije za nekretnine</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Osiguravajuća društva</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>UKUPNO</b></td> <td><b>13</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Broj prijavljenih sumnjivih transakcija (STR) od strane nadležnih državnih organa koji su po Zakonu o SPNFT obavezni da izvještavaju USPNFT:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Nadležni državni organi</b></th> <th><b>01.05.2011. - 15.07.2011.</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KHOV</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Uprava carina</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Poreska uprava</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Privredni sud</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><b>UKUPNO</b></td> <td><b>7</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Broj sumnjivih transakcija koje su otkrivene od strane USPNFT na osnovu obrade podataka koji se dobijaju redovnim izvještavanjem od strane obveznika:</p>	<b>Obveznici</b>	<b>01.05.2011 - 15.07.2011.</b>	Banke	11	Brokери	1	Advokati	1	Agencije za nekretnine	-	Osiguravajuća društva	-	<b>UKUPNO</b>	<b>13</b>	<b>Nadležni državni organi</b>	<b>01.05.2011. - 15.07.2011.</b>	KHOV	1	Uprava carina	5	Poreska uprava	-	Privredni sud	1	<b>UKUPNO</b>	<b>7</b>
<b>Obveznici</b>	<b>01.05.2011 - 15.07.2011.</b>																												
Banke	11																												
Brokери	1																												
Advokati	1																												
Agencije za nekretnine	-																												
Osiguravajuća društva	-																												
<b>UKUPNO</b>	<b>13</b>																												
<b>Nadležni državni organi</b>	<b>01.05.2011. - 15.07.2011.</b>																												
KHOV	1																												
Uprava carina	5																												
Poreska uprava	-																												
Privredni sud	1																												
<b>UKUPNO</b>	<b>7</b>																												

<b>USPNFT</b>	<b>01.05.2011. - 15.07.2011.</b>
Odsjek za analitičke poslove	3

Ukupan broj obustavljenih transakcija:

	<b>01.05.2011. - 15.07.2011.</b>
<b>Obustavljene transakcije</b>	2

Broj obavještenja prosljeđenih od strane Odsjeka za sumnjive transakcije drugim nadležnim državnim organima:

	<b>01.05. 2011 - 15.07.2011.</b>
Prosljeđene informacije drugim nadležnim organima	26
Povratna obavještenja o sumnjivim transakcijama drugim državnim organima	16

Statistika odsjeka za analitičke poslove od 01.05.2011. do 15.07.2011.godine

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Banke	6183
Tržište kapitala	2443
Ostali obveznici	1732

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

<b>Tržište kapitala</b>	<b>2443</b>
Berze	0
CDA	2443
Brokeri	0

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

<b>Ostali obveznici</b>	<b>1732</b>
Sudovi	1572
Trgovci nekretnina	49
Trgovci automobila	8
Uprava Carina	80

Pošta CG	0
Kazina	23

Broj otvorenih predmeta u Odsjeku za analitiku - 24

Broj proslijeđenih predmeta Odsjeku za sumnjive transakcije - 3

<b>Sumnjive transakcije izdvojene od strane Odsjeka za analitiku</b>	3
--	---

Statistika odsjeka za kontrolu obveznika od 01.05.2011. do 15.07.2011.godine

Struktura kontrolisanih subjekata po djelatnostima:

Vrsta djelatnosti	Izvršeno kontrola
Agencije za nekretnine	15
Građevinska firme	16
NVO	6
Turističke agencije	6
Ostale djelatnosti	9
UKUPNO	52

Podneseno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: 19.

- Inicijativa Centralnoj banci za ciljnu kontrolu 3 poslovne banke (NLB, CKB i Hypo Alpe-Adria Banka) u vezi računa 6 pravnih lica.
- Inicijativa Upravi policije 1.
- Inicijativa Privrednom sudu 1.

Statistika odsjeka za međunarodnu i unutrašnju saradnju od 01.05 - 15.07.2011.godine

Mjesec	Zahtjevi primljeni od stranih FOS	Zahtjevi poslani stranim FOS	Odgovori primljeni od	Odgovori poslani stranim FOS
maj	2	256	117	3
jun	6	8	114	1
jul	0	1	10	0
UKUPNO	8	265	241	4

			<p><b>Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tokom aprila i maja analiziran je <b>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma</b> od strane eksperata Evropske komisije i Savjeta Evrope, čije su sugestije i komentari uključeni u konačnu verziju Predloga zakona, koji je u skupštinskoj proceduri.</li> <li>- U cilju unaprijeđenja međunarodne saradnje, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je na 19. plenarnom zasjedanju Komiteta i radnih grupa EGMONT-a (Jerevan, Republika Jermenija) potpisala <b>Sporazume o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa FOS Jermenije, Britanskih Djevičanskih ostrva i Velike Britanije</b> (12.06. 2011.godine ).</li> <li>- 30. maja 2011.godine, u okviru tvinig projekta IPA 2008 "Jačanje regulatornih nadzornih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori", realizovana je i posljednja aktivnost predviđena projektom.</li> <li>- Uprava je u saradnji sa ekspertima Centralne banke Republike Bugarske preduzela aktivnosti na izmjeni i dopuni važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.</li> <li>- U višemjesečnoj koordiniranoj istrazi Uprave policije, Specijalnog državnog tužilaštva i Tima za specijalne istrage, nakon preduzetih operativno-taktičkih mjera i radnji, slobode je lišen izvršni direktor "Mat company", zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.</li> <li>- Uprava policije je, u saradnji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Specijalnim državnim tužiocem, realizovala policijsku akciju u kojoj je lišen slobode ruski državljanin, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pranje novca.</li> </ul> <p>Uprava policije ostvaruje kontinuiranu komunikaciju sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma od koje je, u izvještajnom periodu, dobijeno sedam obavještenja o transakcijama za koje postoji sumnja da se radi o pranju novca, a u vezi kojih se vrše dalje provjere. Takođe, od nadležne Uprave pristigla su četiri zahtjeva za provjeru kaznene i operativne evidencije, a po osnovu zahtjeva Uprave policije, dostavljena su dva obavještenja o novčanim transakcijama.</p>
<b>Droge</b>	Član 85	MP MZ UP	<p><b>Član 85 - Droge</b></p> <p>U izvještajnom periodu usvojeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Službeni list CG", br. 28/11).</li> </ul>

		<p>- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda ("Službeni list CG", br. 32/11).</p> <p>Ministarstvo zdravlja pripremlilo je Prijedlog zakona o lijekovima. Predlog ovog zakona nalazi se u proceduri usaglašavanja kod nadležnih državnih organa uprave.</p> <p>U okviru Sektora kriminalističke policije Uprave policije, Prijedlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, predloženo je objedinjavanje i centralizacija Odsjeka za borbu protiv droge i krijumčarenja i osam regionalnih jedinica.</p> <p>Policijska akcija "<b>Parangal</b>" - Uprava policije je, realizovala akciju "<b>Parangal</b>", koja je bila usmjerena prema organizovanoj kriminalnoj grupi, koja se u dužem vremenskom periodu bavila krijumčarenjem, distribucijom i uličnom prodajom opojne droge heroin, uz upotrebu nasilja i zastrašivanja.</p> <p>Policijska akcija "Tanker"- Uprava policije je, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost Crne Gore i Agencijom Sjedinjenih Američkih Država za borbu protiv trgovine narkoticima - DEA, realizovala međunarodnu policijsku akciju "Tanker".</p> <p>Policijska akcija "<b>Sprint</b>"- Policijskom akcijom "Sprint" (u BiH i Republici Hrvatskoj nazvana "Babolee"), koju je Uprava policije realizovala u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem u Podgorici, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (USKOK i Policija), Državnim tužilaštvom Republike Hrvatske, Državnom Agencijom za istragu i zaštitu (SIPA) Bosne i Hercegovine i Državnim tužilaštvom Bosne i Hercegovine, razotkrivena je organizovana kriminalna grupa, koja se u dužem vremenskom periodu bavila krijumčarenjem opojne droge skank.</p> <p>Policijska akcija "<b>Makondo</b>"- Uprava policija je, nakon višemjesečnih mjera i radnji, u saradnji sa britanskom Agencijom za borbu protiv teških oblika organizovanog kriminala - SOCA, i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, realizovala međunarodnu policijsku akciju "Makondo", kojom je razotkrivena kriminalna grupa, za koju se smatra da je organizovala krijumčarenja kokaina putem poštanskih pošiljki iz Centralne Amerike u Crnu Goru.</p> <p>U oblasti borbe protiv droge trenutno se sprovode <b>dvije međunarodne istrage</b> sa policijskim službama zemalja regiona, zemalja Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama : "<b>Zelena milja</b>", i "<b>Trio</b>".</p>
--	--	--

			U izvještajnom periodu evidentirano je 90 predmeta u vezi kojih je u međunarodnoj razmjeni ostvareno 132 komunikacije (primljen 61 akt, poslat 71 akt). Od ukupnog broja, 52 komunikacije su ostvarene posredstvom biroa Interpol-a, dok je 19 komunikacija ostvareno sa drugim biroima.
<b>Kriminal i druge nelegalne aktivnosti</b>	<b>Član 86</b>	<b>MUP</b>	<p><b>Član 86 - Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti</b></p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova je u izvještajnom periodu pripremlilo sljedeće akte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima</li> <li>- Prijedlog zakona o DNK registru, koji je Vlada utvrdila 9. juna 2011.godine.</li> <li>- Pravilnik o obrascu identifikacione oznake lica koja obavljaju djelatnost na području graničnog prelaza i načinu njenog izdavanja.</li> <li>- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije za potrebe vršenja granične kontrole.</li> <li>- Pravilnik o obliku, sadržini i izgledu oznaka i signalizacije kojima se upozorava na približavanje graničnoj liniji i označava granični prelaz i njegovo područje.</li> <li>- Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja članu posade stranog broda za kretanje na području u kojem se luka nalazi.</li> <li>- Pravilnik o sadržaju, obrascu i bližem načinu izdavanja odobrenja za prelazak državne granice van graničnog prelaza.</li> <li>- Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu stavljanja otiska štambilja u putnu ispravu, obrascu potvrde koja služi kao dokaz o ulasku u Crnu Goru ili izlasku iz Crne Gore i obrascu posebnog lista koji se uručuje strancu.</li> </ul> <p>U cilju unaprjeđenja vođenja zajedničkih istraga i regionalne saradnje, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremlilo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Malte o borbi protiv ilegalne trgovine drogama i psihotropnim supstancama, organizovanom kriminalu i međunarodnom terorizmu („Službeni list CG”, br. 7/11), koji je Vlada utvrdila 17. februara 2011. godine, Skupština usvojila 26.maja 2011. godine;</li> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, koji je Vlada utvrdila 14. aprila 2011. godine;</li> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o uspostavljanju Centra za sprovođenje zakona Jugoistočne Evrope (SELEC Konvencija), koji je Vlada utvrdila 2. juna 2011.godine.</li> </ul>



			<p>U II kvartalu 2011. godine, Uprava policije je nastavila sa realizacijom <b>II faze projekta "Policija vođena obavještajnim radom"</b>.</p> <p>U koordiniranoj policijskoj akciji <b>"Veza"</b>, slobode su lišena tri lica, osumnjičena da su počinila inkriminisane radnje na štetu maloljetnog lica-djeteta.</p> <p>U izvještajnom periodu, registrovano je 209 krivičnih djela iz oblasti <b>privrednog kriminaliteta</b>, koja su nadležnim tužiocima procesuirana sa 155 krivičnih prijava, kojima su obuhvaćena 172 lica. Nadležnim tužiocima je podnijeto <b>20 krivičnih prijava</b> (jedna krivična prijava Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i 19 krivičnih prijava osnovnom državnom tužiocu) protiv <b>23 fizička lica</b>, kojima je prijavljeno <b>23 koruptivna krivična djela</b>.</p> <p>U toku je međunarodna istraga <b>"Brazil"</b>, koja se odnosi na krijumčarenje sirove kafe, a koja je do sada rezultirala podnošenjem dvije krivične prijave.</p> <p>U II kvartalu, Uprava policije inicirala je prema nadležnim tužiocima sprovođenje <b>osam finansijskih istraga protiv deset lica</b>.</p> <p>Ukupan broj identifikovanih kradenih putničkih motornih vozila pronađenih u Crnoj Gori je 67. U Interpol-ovu bazu su unijeta 24 vozila koja su do sada ukradena na teritoriji Crne Gore i koja se potražuju. U toku je povraćaj 127 vozila koja su predmet krivičnog djela u inostranstvu, a pronađena su na teritoriji Crne Gore.</p>
<b>Borba protiv terorizma</b>	Član 87	MUP	<p><b>Član 87 - Borba protiv terorizma</b></p> <p>Pripremljen je Izvještaj o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za period 2010.–april 2011. godine, koji je Radna grupa za praćenje realizacije mjera iz Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, dostavila Nacionalnoj komisiji za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.</p>
<b>GLAVA VIII</b>			
<b>POLITIKE SARADNJE</b>			
<b>Održivi privredni i društveni razvoj</b>	Član 88	MF MR ME	<b>Član 88 – Politike saradnje</b> (detaljnije u daljem tekstu)

<p><b>Ekonomska i trgovinska politika</b></p>	<p>Član 89</p>	<p>MF ME</p>	<p><b>Član 89 - Ekonomska i trgovinska politika</b></p> <p>Vlada je u aprilu usvojila <b>Analizu ostvarenja Ekonomske politike za prvi kvartal 2011. godine</b>. Prema preliminarnoj procjeni Ministarstva finansija, crnogorska ekonomija je u prvoj polovini 2011. godine realno rasla po stopi od 2,1%, što je na liniji zvanične projekcije o realnom rastu BDP-a u 2011. godini od 2,5%.</p> <p>Za prvih šest mjeseci rast je zabilježen kod sljedećih sektora privrede: turizam, trgovina, poljoprivreda i šumarstvo, saobraćaj (željeznički i vazdušni), građevinarstvo (podaci za I kvartal). Jedino je sektor industrije zabilježio pad, koji je i bio očekivan, zbog pada proizvodnje električne energije sa rekordno visokog nivoa u prvom kvartalu prošle godine.</p> <p>Rast stope inflacije u odnosu na kraj 2010. godine, uslovljen je eksternim uticajima, tj. rastom cijena nafte i naftnih derivata, što za posljedicu ima i rast ostalih kategorija.</p> <p>U drugom kvartalu 2011. godine, nakon konstantnog rasta cijena, dolazi do postepenog pada, sa 3,7% godišnje stope inflacije na 3,5% na kraju drugog kvartala. Do pada stope inflacije došlo je usljed pada cijena regulisanih proizvoda, prvenstveno cijene električne energije u drugom kvartalu 2011. godine.</p> <p>Stopa nezaposlenosti konstantno pada sa 12,5% na kraju marta, na 11,3% na kraju juna, što je uglavnom rezultat sezonskog zapošljavanja. U odnosu na maj prethodne godine, broj zaposlenih bilježi trend rasta od 4,5%. Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 708€, dok je prosječna neto zarada iznosila 475 €, pri čemu je nominalni rast zarada u odnosu na isti period prošle godine, 3,8% odnosno 4%.</p> <p>Za prvih šest mjeseci 2011. godine, budžetski deficit je iznosio oko 52 mil € ili 1,7% procijenjenog BDP-a za 2011. godinu, što je u okvirima projektovanog godišnjeg deficita. Prihodi budžeta ostvareni su u iznosu od 498 mil €, što je 2,9 % niže od plana, ili 2,7% niže od naplate prihoda u istom periodu prošle godine.</p> <p>Izdaci budžeta za šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 550 mil € ili 17,5 % BDP-a, od čega se 32% izdataka odnosi na penzije, 30% na zarade, i 3,6% na kapitalni budžet. Državni dug Crne Gore na dan 30. jun 2011. godine iznosio je 1,433 mil € ili 44,9 % BDP-a.</p>
<p><b>Saradnja u statistici</b></p>	<p>Član 90</p>	<p>MF MONSTAT</p>	<p><b>Član 90 - Saradnja u oblasti statistike</b></p> <p>Utvrđen je <b>Prijedlog zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike</b>, kojim je</p>

		<p>usvojena preporuka iz "Globalne procjene statističkih sistema zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, kao i ENP zemalja", a to je da se preciziraju naučno – istraživačke institucije koje mogu dati individualne statističke podatke, bez identifikatora. Iz tih razloga, nije potrebno donijeti Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka (jer su preporuke već direktno inkorporirane u zakon).</p> <p><u>Statistički biznis registar (SBR)</u> - prešifriran na novu klasifikaciju djelatnosti NACE Rev.2. Periodika njegovog ažuriranja je što se tiče obilježja kvartalna (ranije ažurirala godišnje).</p> <p><u>NUTS klasifikacija-</u> Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku NUTS klasifikacija za Crnu Goru je izrađena.</p> <p><u>Standardna klasifikacija zanimanja</u> - Završena je Standardna klasifikacija zanimanja koja je usklađena sa Međunarodnom klasifikacijom zanimanja ISCO-08. Takođe, završena je izrada metodologije i usvajanje uredbe o standardnoj klasifikaciji zanimanja.</p> <p><u>Statistika poljoprivrede</u> - Nakon sprovedenog popisa poljoprivrede, objavljene su dvije publikacije i u pripremi je treća knjiga rezultata o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. U okviru poljoprivredne statistike, shodno Ugovoru između Zavoda za statistiku i ICON/Instituta iz Kelna, urađeno je sljedeće: Izračun i dostavljanje SO koeficijenta 2007 sa metodološkim izvještajem, kao i Priprema tranzicionih tabela iz Popisa poljoprivrede 2011 u Euro Farmovu bazu podataka u prihvatljivom formatu za Eurofarm.</p> <p><u>Kratkoročne statistike:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mjesečni izvještaj industrije je djelimično usaglašen sa preporukama i zahtjevima EU.</li> <li>- Kvartalni izvještaj za ugostiteljstvo djelimično je usaglašen sa preporukama i zahtjevima EU u oblasti kratkoročnih indikatora Regulativa No 1165/98. Od 2011. godine prate se i preduzetnici. Uvedena je NACE Rev.2 .</li> <li>- Kvartalni izvještaj o uslugama je u 2011. godini nastavljen kao pilot istraživanje.</li> <li>- Mjesečni izvještaj saobraćaja je djelimično usaglašen sa preporukama i zahtjevima EU.</li> </ul> <p><u>Makroekonomska statistika-</u> Nastavljen je rad na obračunu bruto domaćeg proizvoda prema institucionalnim sektorima u skladu sa metodologijom ESA 95. U skladu sa Akcionim planom, planira se objavljivanje prvih rezultata obračuna BDP prema institucionalnim sektorima do kraja 2011. godine.</p>
--	--	--

		<p>Obračun kvartalnog BDP-a primjenom direktne metode zavisi od rezultata pilot istraživanja PRZ, koji se sprovodi tokom 2011. godine. Trenutno se radi na prikupljanju podataka sa terena, unosu i analizi kvaliteta podataka.</p> <p>Rad na uvođenju nezavisnog obračuna potrošne kategorije BDP-a promjene u zalihama je u toku. Analiziraju se podaci iz statističkih istraživanja koji će se koristiti u obračunu.</p> <p><u>Statistika cijena</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavljeno je sa mjesečnim objavljivanjem HICP u skladu sa Kalendarom statističkih istraživanja za 2011. godinu.</li> <li>- Nastavljeno je sa mjesečnim objavljivanjem CPI u skladu sa Kalendarom statističkih istraživanja za 2011. godinu.</li> <li>- Nastavljeno je sa mjesečnim objavljivanjem indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda u skladu sa Kalendarom statističkih istraživanja za 2011. godinu.</li> <li>- Prema Eurostat-ovom planu i programu do kraja avgusta 2011. godine planirano je da se sprovede pilot istraživanje o Paritetu kupovne moći u oblasti zdravstva.</li> </ul> <p><u>Statistika spoljne trgovine- Zadaci koji su ispunjeni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revizija spoljnotrgovinskih podataka za period 2005-2009. godine po specijalnom sistemu i zemlji porijekla na strani uvoza.</li> <li>- Unaprijeđenje korišćenja Eurotrance programa koji se odnosi na direktni uvoz spoljnotrgovinskih podataka koje dostavlja Uprava carina;</li> <li>- Implementacija carinskih tarifa 2005-2011. godine na crnogorskom jeziku u Eurotrance programu, kao i šifarnika zemalja, carinskih postupaka, vrste spoljnotrgovinskog posla, itd;</li> <li>- Ostvarena je veza između biznis registra, izvoznika i uvoznika sa NACE klasifikacijom.</li> </ul> <p><u>Statistika turizma</u> - Završen je pilot projekat "Izrada satelitskih računa u turizmu" koji je trajao od 17. januara do 27. juna 2011. godine.</p> <p><u>Statistika životne sredine</u> - Krajem maja 2011. godine obrađeni su podaci iz pilot projekta u formi saopštenja o generisanim količinama otpada u oblasti industrije iz tri sektora: vađenja rude i kamena, prerađivačka industrija i proizvodnja električne energije gasa i vode.</p> <p><u>Popis poljoprivrede</u> - U skladu sa Zakonom, konačni podaci poljoprivrednog popisa biće sukcesivno publikovani tokom 2011. godine.</p>
--	--	---

			<p><u>Popis stanovništva</u>- U periodu 1. - 15. april 2011. godine sproveden je popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, i to faza terenskog rada tj. prikupljanja podatka. Preliminarni rezultati popisa po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore objavljeni su 15. maja. U periodu 4. maj - 20. juna završen je unos podatka popisa. Nakon toga, završena je kontrola po pitanju utvrđivanja broja stanovnika, kao i kontrola polne strukture. Zavod za statistiku je 12. jula 2011. godine objavio konačne podatke o broju stanovnika, polnoj strukturi, nacionalnom, odnosno etničkom sastavu, maternjem jeziku i vjeroispovjesti.</p>
<p><b>Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</b></p>	<p>Član 91</p>	<p>MF ANO KHOV CBCG</p>	<p><b>ČI.91 – Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</b></p> <p>U okviru Twinning projekta "Unaprjeđenje regulatornih i kontrolnih kapaciteta finansijskih regulatora", koji finansira Evropska komisija, u završnoj fazi je rad na izradi sljedećih odluka za koje je planirano da budu usvojene do kraja jula 2011. godine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o adekvatnosti kapitala banaka,</li> <li>- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore</li> <li>- Smjernice za priznavanje eksternih rejting agencija i mapiranje, i</li> <li>- Odluka o podacima koje su banke dužne da javno objelodane,</li> </ul> <p>Agencija za nadzor osiguranja je izradila Prijedlog pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete. Pokrenute su aktivnosti na izmjenama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, za koji je, u saradnji sa ekspertima iz Bugarske, sačinjen nacrt izmjena i transpoziciona tabela. Redovne aktivnosti Agencije, u skladu sa ovlaštenjima propisanim Zakonom o osiguranju, u ovom periodu, obuhvatile su ukupno 12 kontrola, od čega se 7 odnosilo na poslovanje društava za zastupanje u osiguranju, a ostalih 5 na poslovanje društava za osiguranje. Ove aktivnosti se nastavljaju i u narednom periodu.</p> <p>U okviru Twinning projekta "Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora", Agencija je u ovom izvještajnom periodu usvojila interne procedure za sprovođenje kontrole sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i Interni plan djelovanja u situaciji finansijske krize.</p> <p>Zakon o investicionim fondovima („Službeni list CG“, br. 49/04) propisuje samo osnivanje i funkcionisanje društava za upravljanje zatvorenih investicionih fondova. Novim Zakonom o investicionim fondovima biće regulisani otvoreni investicioni fondovi i pravila ulaganja ovih fondova.</p>

			<p>Savjet Centralne banke Crne Gore je u izvještajnom periodu donio sljedeće odluke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odluka o Kreditnom registru („Službeni list CG”, broj 27/11),</li> <li>- Odluka o bližim uslovima i načinu obavljanja mjenjačkih poslova („Službeni list CG”, broj 27/11) ,</li> <li>- Odluka o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore („Službeni list CG”, broj 29/11)</li> <li>- Odluka o kontnom okviru Centralne banke Crne Gore („Službeni list CG”, broj 29/11)</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu, Komisija za hartije od vrijednosti je pristupila izradi radne verzije Zakona o hartijama od vrijednosti u cilju usklađivanja s propisima Evropske unije. U saradnji sa FSC ekspertima iz Bugarske u okviru Twinning Projekta MN 08 IB FI01 završena su tri dijela radne verzije Zakona o hartijama od vrijednosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Hartije od vrijednosti koje se nude javnosti ili se uvrštavaju za trgovanje,</li> <li>II. Transparentnost, i</li> <li>III. Zloupotreba tržišta.</li> </ol> <p>Usvojena su Pravila o dopuni Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti („Sl.list CG“, br. 32/11).</p>
<p><b>Revizija i finansijska kontrola</b></p>	<p>Član 92</p>	<p>MF</p>	<p><b>ČI.92- Saradnja u oblasti interne kontrole i eksterne revizije</b></p> <p>Vlada je u junu 2011. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru („Službeni list CG“, br.35/11), u cilju prilagođavanja uslova za uspostavljanje jedinice karakteristikama javnog sektora..U okviru aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje finansijskog menadžmenta i kontrola, prvi korak u uspostavljanju FMC-a je imenovanje FMC menadžera. U Crnoj Gori su 54 budžetska korisnika imenovala lica odgovorna za uspostavljanje i sprovođenje finansijskog menadžmenta i kontrola.</p> <p>U cilju uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola aktivnosti, centralne harmonizacione jedinice Ministarstva finansija su bile usmjerene na podizanje svijesti o značaju uspostavljanja finansijskog menadženta i kontrola, i podršku subjektima u pet pilot institucija u izradi akcionih planova za uspostavljanje finansijskog menadžmenta i kontrola kroz radne sesije, pojedinačne sastanke i pružanje smjernica. Pet pilot institucija je pripremila akcione planove, čije usvajanje se očekuje sredinom jula.</p> <p>Pripremljena je prva radna verzija Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj</p>

			revizorskoj instituciji koja je dostavljena ekspertima SIGMA na mišljenje.
<b>Investicije</b>	Član 93	MF ostala nadležna ministarstva/organi	<p><b>Član 93- Promocija i zaštita investicija</b></p> <p>U okviru projekta one-stop-shop, skraćena je procedura registracije, tako da novi poreski obveznici registraciju djelatnosti, registraciju za PDV i akcizu, kao i carinski broj, dobijaju na jednom mjestu, što utiče na stvaranje povoljnog ambijenta za investitore.</p> <p>Usvojen je <b>Zakon o stranim investicijama</b> ("Službeni list Crne Gore", broj 18/11), kojim se uređuju oblici stranih investicija, prava stranih investitora, zaštita stranih investitora, promocija i druga pitanja od značaja za strane investicije u Crnoj Gori. Strani investitor, u smislu ovog zakona, je: strano pravno ili fizičko lice; privredno društvo sa učešćem najmanje 10% stranog kapitala u kapitalu društva; privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori; crnogorski državljanin sa prebivalištem u inostranstvu.</p>
<b>Industrijska saradnja</b>	Član 94	ME	<p><b>Čl. 94 - Industrijska saradnja</b></p> <p>U pogledu Industrijske politike, finalizovane su aktivnosti na planu izrade polaznog dokumenta industrije CG, u okviru prve komponente projekta BESRE- Tehnička podrška za unaprjeđenje poslovnog ambijenta za razvoj malih i ruralnih preduzeća.</p> <p>Kontinuirano se sprovode aktivnosti Tržišno Informativnog Servisa na planu kontinuiranog pružanja informacija o izvoznim tržištima.</p>
<b>Mala i srednja preduzeća</b>	Član 95	ME	<p><b>Čl. 95 Mala i srednja preduzeća</b></p> <p>Urađen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije MSP u 2011.godini za prvih šest mjeseci tekuće godine. Vlada je 30.juna 2011. godine usvojila "Strategiju za podsticanje konkurentnosti na mikro nivou 2011-2015 godine".</p> <p>Kontinuirano se sprovode aktivnosti povezivanja i saradnje MSP iz Crne Gore i EU putem mreže Enterprise Europe Network.</p>
<b>Turizam</b>	Član 96	MORT	<p><b>Čl. 96 Turizam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za pripremu ljetnje turističke sezone 2011. godine.</li> <li>- Kontinuirano se realizuju aktivnosti na planu kategorizacije i rekategorizacije ugostiteljskih objekata.</li> <li>- Početkom juna su u okviru projekta "Plave zastavice" uručene plave zastavice za 17</li> </ul>

			<p>crnogorskih plaža, sertifikati za sedam plaža i jednu marinu u pilot fazi u 2011. godini.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radovi na postavljanju signalizacije na planinarskoj transverzali: Orjen – Lovćen – Rumija su završeni, staza za planinski biciklizam je markirana, urađen je plan signalizacija i do kraja godine biće postavljena signalizacija.</li> <li>- Realizovano je istraživanje "Poslovanje hotelijerstva u Crnoj Gori u 2010. godini". Aktivnosti na razvoju ljudskih resursa u turizmu, u okviru projekta TEMPUS "DEvelopment of BUssiness Training in Montenegro", odvija se planiranom dinamikom.</li> <li>- U okviru crnogorskog predsjedavanja Jadransko jonskom inicijativom, krajem aprila 2011. godine, održan je drugi radni sastanak Pod-stola za turizam, u okviru Okruglog stola za turizam, kulturu i među-univerzitetsku saradnju.</li> <li>- Zakon o raftingu i splavarenju je u skupštinskoj proceduri.</li> <li>- 23. juna 2011. Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planinskim stazama, koji je u skupštinskoj proceduri.</li> </ul>
<p><b>Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</b></p>	<p>Član 97</p>	<p>MPPRR</p>	<p><b>Čl. 97 Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni list CG“, br. 32/11),</li> <li>- Imenovan je pomoćnik ministra za ruralni razvoj i zaposleno je pet novih službenika. Nastavljeno je jačanje programa ruralnog razvoja kroz projekat MIDAS (Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore), koji realizuje MARD iz sredstava kredita Svjetske Banke i GEF, kroz: Podršku investicijama u poljoprivredna gazdinstva (usvojen je operativni priručnik za grantove, sprovedena je javna kampanja za prvi poziv za podršku investicijama i objavljen je prvi javni poziv za podršku investicijama u individualna poljoprivredna gazdinstva koji je trajao od 15. aprila do 13. jula 2011. godine) u skladu sa osnovnim IPARD principima.;</li> <li>- Druga publikacija "Korišćeno zemljište" objavljena je 1. jula 2011. godine i sadrži detaljan pregled rezultata zemljišnog fonda.</li> </ul> <p>U oblasti <b>veterinarske politike</b>, Vlada je 30. juna 2011. godine, utvrdila Nacrt zakona o veterinarstvu. U izvještajnom periodu, donijet je Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju („Službeni list CG“, br. 28/11).</p> <p>Sprovode se mjere propisane Operativnim programom o zdravstvenoj zaštiti životinja u 2011.godini („Službeni list CG“, br. 8/11).</p>



		<p>Specijalistička veterinarska laboratorija je akreditovala 16 metoda po standardu MENST ISO/IEC 17025:2006, i dobila sertifikat od strane Akreditacionog tijela Crne Gore.</p> <p>Završen je Projekat IPA 2007 Razvoj i implementacija sistema identifikacije i registracije domaćih životinja/ Faza II - Kampanja popisa gazdinstava i prvog obilježavanja ovaca i koza je u toku.</p> <p>Odobren je zahtjev TAIEX-u za održavanje radionice za izradu Strategije za transpoziciju EU legislative (Screening Chapter XII).Realizuju se usvojeni programi i monitorinzi za 2011.godinu.</p> <p>Projekat IPA 2008 "Podrška kontroli i iskorjenjivanju bjesnila i klasične kuge svinja u Crnoj Gori" započeo je u novembru 2010. godine, i traje 2 godine.</p> <p>U dijelu <b>fitosanitarne politike</b>, realizovane su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usvojen je <b>Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja</b> („Službeni list CG“, br. 28/11);</li> <li>- Izrađen je <b>Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja</b> sa TOC tabelom, u cilju dodatnog usklađivanja sa propisima EU, i zakazane su javne rasprave;</li> <li>- Izrađen je <b>Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sadnom materijalu</b> sa TOC tabelom, u cilju dodatnog usklađivanja sa propisima EU, i zakazane su javne rasprave;</li> <li>- Započet je rad na izradi novog <b>Zakona o bezbjednosti hrane</b>.</li> </ul> <p>U izvještajnom periodu u cilju daljeg usaglašavanja sa Acquis-em, urađeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nacrt pravilnika o minimalnim uslovima za vršenje fitosanitarnih pregleda bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom na mjestu unošenja, celex 31998L0022;</li> <li>- Nacrt pravilnika o fitosanitarnim mjerama za otkrivanje, sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Thrips palmi Karny iz Tajlanda, celex 31998D0109.</li> </ul> <p><b>Projekti: 1.) MIDAS Podkomponenta</b> - Stvaranje savremenog sistema bezbjednosti hrane "Jačanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijских mjesta, Luka Bar"; 2.) IPA MN 2011 Twining projekat <b>"Jačanje administrativnih kapaciteta Fitosanitarne uprave Crne Gore"</b> je u toku.</p>
--	--	--

			<p>U oblasti <b>bezbjednosti hrane</b>, kroz Projekat IPA 2008 izvršena je provjera usaglašenosti - ToC Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG“, br. 14/07) sa Acquis-om. Kako su uočeni određeni nedostaci za punu transpoziciju EU zakonodavstva, predviđena je izrada novog zakona o bezbjednosti hrane, čije je donošenje planirano za 2011. godinu.</p> <p>U izvještajnom periodu sprovode se mjere propisane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programom monitoringa rezidua pesticida u hrani biljnog porijekla za 2011.godinu;</li> <li>- Programom monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla – lisnato povrće za 2011. godinu;</li> <li>- Programom monitoringa rezidua u 2011. godini (veterinarskih lijekova, teških metala, organohlorinih i organofosforinih jedinjenja, mikotoksina i zabranjenih supstanci, u živim životinjama i hrani životinjskog porijekla).</li> </ul> <p>Pripremljen je Nacrt studije o organizaciji i upravljanju postojećeg sistema bezbjednosti hrane u Crnoj Gori i Prijedlog reorganizacije, u okviru realizacije Projekta EU: IPA 2008 "Razvoj službi za bezbjednost hrane u Crnoj Gori".</p> <p>Takođe, u toku su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MIDAS Podkomponenta - Stvaranje savremenog sistema bezbjednosti hrane;</li> <li>- Unaprjeđenje Specijalističke veterinarske laboratorije u Podgorici;</li> <li>- Unaprjeđenje Instituta za biologiju mora u Kotoru;</li> <li>- Jačanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspekcijских mjesta, Luka Bar;</li> <li>- Podrška neškodljivom uklanjanju nusproizvoda životinjskog porijekla;</li> <li>- Unaprjeđenje objekata za preradu hrane.</li> </ul>
<b>Saradnja u ribarstvu</b>	Član 98	MPRR	<p><b>Čl. 98 Saradnja u ribarstvu</b></p> <p>Nastavljene su aktivnosti u okviru projekat IPA 2009 "Održivo upravljanje morskim ribarstvom", kao i aktivnosti u okviru projekta FAO AdriaMed.</p>
<b>Carine</b>	Član 99	MF UC	<p><b>Čl. 99 Carine</b></p> <p>Vlada je 16. juna donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu („Službeni list CG“, br. 31/11).</p> <p>Vlada je 23. juna donijela Uredbu o postupanju carinskog organa sa robom, za koju postoji sumnja da povređuje prava intelektualne svojine, ("Sl. list Crne Gore", br. 33/11).</p> <p>Donijet je Pravilnik o bližoj evidenciji i izvršenim kontrolama fizičkog unošenja i iznošenja</p>

			<p>sredstava plaćanja preko državne granice.</p> <p>Uprava carina je učestvovala u izradi Prijedloga uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2011. godinu, koji je obuhvatio dogovorene izmjene spoljnotrgovinskog režima sa Hrvatskom u okviru Sporazuma CEFTA 2006. mplementirane su TARICG mjere u skladu sa Dodatnim protokolom sa Hrvatskom, koji je sastavni dio Sporazuma CEFTA 2006 (ukinute su kvote i utvrđene preferencijalne stope). U cilju olakšanja poslovanja privrednim subjektima, uvedena je elektronska podrška pojednostavljenom postupku deklarisanja robe na osnovu trgovačkog ili drugog službenog dokumenta (fakture).</p>
<b>Porezi</b>	Član 100	MF PU	<p><b>Čl. 100 Porezi</b></p> <p>U izvještajnom periodu usvojeni su sljedeći propisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak („Službeni list CG”, broj 09/11)</li> <li>- .Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti ("Službeni list CG", broj 36/11),</li> <li>- Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama („Službeni list CG” broj 23/11),</li> <li>- Pravilnik o načinu i uslovima povraćaja akcize na mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije („Službeni list CG”, broj 23/11)</li> <li>- Pravilnik o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave („Službeni list CG”, broj 26/11),</li> <li>- Uputstvo o sadržaju zahtjeva za dugoročno zaduživanje jedinica lokalne samouprave i podacima o ispunjenosti finansijskih uslova za njihovo zaduživanje („Službeni list CG”, broj 26/11)</li> <li>- U cilju potpune imlementacije Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list CG”, broj 65/01 i „Službeni list CG” broj 75/10), Ministarstvo finansija pripremlilo je Prijedlog uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti.</li> </ul>
<b>Saradnja u oblasti socijalne politike</b>	Član 101	MRSS MZ	<p><b>Čl. 101 Saradnja u oblasti socijalne politike</b></p> <p>Nastavlja se sa implementacijom projekta "Reforma tržišta rada i razvoj radne snage II" u okviru IPA 2008.</p> <p>Nastavlja se implementacija projekta "Harmonizacija i implementacije zakonske regulative u</p>

			<p>nadzornoj oblasti inspekcije rada i inspekcije zaštite na radu sa EU aqcius-em” iz IPA 2009. godine.</p> <p>U toku je implementacija projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije”, koji realizuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, u saradnji sa Kancelarijama UNDP-a i UNICEF-a.</p> <p>Vlada Crne Gore je 30. juna 2011. usvojila <b>Strategiju zaštite od nasilja u porodici 2011-2015.</b></p> <p>U izvještajnom periodu Vlada je utvrdila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prijedlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom</b>, kojim je propisana zabrana diskriminacije lica sa invaliditetom u postupcima pred organima, u korišćenja objekata i površina u javnoj upotrebi, u pružanju javnih usluga, u javnom prevozu, u oblasti zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, zapošljavanja, rada, socijalne i dječje zaštite, bračnih i porodičnih odnosa, biračkog prava, u nevladinim organizacijama i nevladinih organizacija za zaštitu lica sa invaliditetom.</li> <li>- <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom</b>, kojim je proširen pojam poslodavca i na organe državne uprave i javne uprave, javne ustanove, organe pravosuđa, fondove, agencije i ostale organizacije koje se finansiraju iz Budžeta.</li> <li>- <b>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.</b></li> <li>- <b>Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju</b>, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju,</li> <li>- <b>Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju</b>, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije o socijalnom osiguranju.</li> <li>- <b>Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju</b>, sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju.</li> </ul>
--	--	--	---

<p><b>Obrazovanje i obuka</b></p>	<p>Član 102</p>	<p>MPS MN</p>	<p><b>Čl. 102 Obrazovanje i obuka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlada je 23. juna 2011. donijela <b>Nacionalnu strategiju cjeloživotne karijerne orijentacije 2011-2015.</b> s Akcionim planom, koja je izrađena u okviru projekta "Reforma tržišta rada i radne snage II", koji se finansira iz programa IPA 2008;</li> <li>- Vlada je 23. juna 2011. donijela <b>Uredbu o normativima i standardima za finansiranje javnih ustanova visokog obrazovanja i finansiranje studenata na ustanovama visokog obrazovanja;</b></li> <li>- Pripremljen je <b>Prijedlog zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava</b> u cilju uređivanja postupka priznavanja inostranih obrazovnih isprava na sveobuhvatan način, kao i otklanjanja određenih nejasnoća u primjeni važećih zakonskih rješenja.</li> <li>- Pripremljen je <b>Prijedlog pravilnika o opisima nivoa kvalifikacija,</b> koji su uporedivi sa opisima Evropskog kvalifikacionog okvira. Pravilnik će biti objavljen u Službenom listu Crne Gore do 1. septembra.</li> <li>- Pripremljen je <b>Nacrt pravilnika o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama,</b> čija je verzija upućena konsultantu UNICEF-a na mišljenje i sugestije.</li> </ul> <p>U skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija, konstituisan je i počeo sa radom <b>Savjet za kvalifikacije.</b> Savjet je donio odluku o formiranju deset sektorskih komisija i usvojio smjernice o radu sektorskih komisija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlada je 23. juna 2011. usvojila Model licenciranja i relicenciranja vaspitača, nastavnika, saradnika i rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova;</li> <li>- Ministarstvo prosvjete i sporta je donijelo Uputstvo o kriterijumima i postupku davanja saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija;</li> <li>- Ministarstvo prosvjete i sporta je realizovalo Konkurs za sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija, kojim se ostvaruje pravo na sufinansiranje magistarskih i doktorskih studija u zemlji i inostranstvu;</li> <li>- U skladu sa Odlukom o osnivanju Nacionalnog savjeta za obrazovanje („Službeni list CG”, br. 18/11), 16. maja 2011. godine održan je prvi sastanak Savjeta.</li> <li>- Uspješno je završen projekat "Uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija i obezbjeđenje kvaliteta u obrazovanju", koji je finansiran kroz program IPA 2007;</li> <li>- Prvi put je sproveden eksterni maturalni ispit;</li> <li>- U okviru projekta "Podrška punom procesu socijalne inkluzije", koji se finansira kroz program IPA 2010, Delegacija EU u Crnoj Gori objavila je konkurs za firmu izvođača.</li> </ul>
-----------------------------------	-----------------	-------------------	--

<p><b>Saradnja u kulturi</b></p>	<p>Član 103</p>	<p>MK</p>	<p><b>Čl.103 – Kulturna saradnja</b></p> <p>U izvještajnom periodu , Vlada je utvrdila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti arheološke baštine</li> <li>- Prijedlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o zaštiti audiovizuelne baštine</li> <li>- Prijedlog zakona o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora.</li> </ul> <p>Sprovode se aktivnosti na implementaciji Nacionalnog programa razvoja kulture 2011-2015 i Akcionog plana za 2011., u dijelu koji se odnosi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izradu nominacionog dosijea Istorijskog jezgra Cetinja za upis na Listu svjetske baštine UNESCO;</li> <li>- međudržavni projekat nominacije stećaka iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine na Listu svjetske baštine UNESCO;</li> <li>- organizovanje manifestacije "Dani evropske baštine" (Savjet Evrope/Evropska komisija);</li> <li>- implementaciju Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu Jugoistočne Evrope (Savjet Evrope/Evropska komisija);</li> <li>- kontinuirano učešće u inicijativi Savjeta ministara kulture Jugoistočne Evrope;</li> <li>- aktivno učešće u regionalnim inicijativama;</li> <li>- implementaciju projekata UNESCO inicijative "Kulturna baština – most ka zajedničkoj budućnosti";</li> <li>- imeplementaciju programa EU "Kultura 2007-2013";</li> <li>- učešće u mreži saradnje "Anna Lindh";</li> <li>- podršku projektu Savjeta Evrope "Kulturne rute" i pristupanje programu EUROIMAGES;</li> <li>- istraživanje mogućnosti uključivanja i realizacija programa IPA prekogranične saradnje i pristupanje programu EU "Evropa za građane" i MEDIA programu.</li> </ul> <p>Usvojeni su podzakonski akti za primjenu Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Zakon o muzejskoj djelatnosti i Zakon o bibliotečkoj djelatnosti:</p> <p><b>Zakon o zaštiti kulturnih dobara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara</li> <li>- Pravilnik o bližim uslovima, načinu sticanja i oduzimanja istraživačkih licenci, kao i sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih istraživačkih licenci</li> <li>- Pravilnik o bližim uslovima, načinu sticanja i oduzimanja konzervatorske licence, kao i</li> </ul>
----------------------------------	-----------------	-----------	--

			<p>sadržaju i načinu vođenja evidencije izdatih konzervatorskih licenci</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje konzervatorske djelatnosti</li> </ul> <p><b>Zakon o muzejskoj djelatnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje muzejske djelatnosti</li> <li>- Pravilnik o sadržaju i vođenju Registra muzeja</li> <li>- Pravilnik o načinu, postupku i rokovima revizije muzejskog materijala</li> <li>- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra muzejskih kopija i obrascu sertifikata muzejske kopije</li> </ul> <p><b>Zakon o bibliotečkoj djelatnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra biblioteke</li> <li>- Pravilnik o vođenju evidencije i bibliotečke dokumentacije</li> <li>- Pravilnik o čuvanju i zaštiti bibliotečke građe</li> <li>- Pravilnik o reviziji i otpisu bibliotečke građe</li> </ul> <p>Izrađen je Elaborat o opravdanosti transformacije Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Centra za arheološka istraživanja Crne Gore u Upravu za zaštitu kulturnih dobara i JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore.</p> <p>Ministarstvo kulture je pristupilo reorganizaciji postojećeg intitucionalnog okvira iz oblasti zaštite kulturnih dobara, u skladu sa utvrđenim standardima i zakonskim principima. Zakonom o zaštiti kulturnih dobara ustanovljene su nove vrste kulturnih dobara, proširen je segment prethodne zaštite i propisane složene procedure uspostavljanja zaštite i sprovođenja konzervatorskih mjera.</p> <p><b>Program Kultura 2007 – 2013:</b> U skladu sa obavezama koje proizilaze iz članstva u programu EU "Kultura 2007 – 2013", Ministarstvo kulture je organizovalo tri Info dana o programu Kultura 2007 – 2013 na Cetinju 17. juna, u Kolašinu 20. juna i u Kotoru 22. Juna 2011.godine. Crnogorski CCP je prezentovao generalnu informaciju o programu Kultura 2007 – 2013, koja je obuhvatila specifične ciljeve programa, godišnje konkurse, kalendar rokova i programski budžet.</p>
--	--	--	--

			<p>Predstavnik Asocijacije Plima je na Cetinju prezentovao projekat "Criticize this" koji je odobren na godišnjem konkursu za sufinansiranje projekata kulturne saradnje 2010. godine.</p> <p>U kontekstu finansiranja projekata iz <b>UNESCO Fonda za kulturnu raznolikost</b>, 19. maja 2011. godine je objavljen konkurs na sajtu Ministarstva kulture. Pristigla su tri projekta, koji nijesu zadovoljili kriterijume, te su stoga odbijeni.</p>
<b>Saradnja u audio vizuelnoj oblasti</b>	Član 104	MK AEM	<p><b>ČI.104 – Saradnja u audiovizuelnoj oblasti</b></p> <p>Preduzete su aktivnosti u pravcu pristupanja EU Programu Media:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izrada Izvještaja o broju prodatih bioskopskih ulaznica i količini nacionalne audiovizuelne proizvodnje u 2010. godini;</li> <li>- Informacija o Nivou usaglašenosti crnogorskog zakonodavstva sa pravom EU;</li> <li>- Informacije o filmskoj akademiji i/ili studijskim programima na univerzitetima u Crnoj Gori.</li> </ul> <p>Po okončanoj javnoj raspravi, Savjet Agencije za elektronske medije usvojio je sljedeća podzakonska akta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o programskim standardima u elektronskim medijima („Službeni list CG”, br. 35/11).</li> <li>- Pravilnik o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama („Službeni list CG”, br. 36/11).</li> <li>- Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za emitovanje („Službeni list CG”, br. 33/11).</li> <li>- Pravilnik o posebnim tehničkim, prostornim i kadrovskim uslovima za obavljanje djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa („Službeni list CG”, br. 33/11).</li> <li>- Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja za pružanje audiovizuelnih medijskih usluga na zahtjev („Službeni list CG”, br. 33/11).</li> </ul> <p>Utvrđen je Prijedlog pravilnika o radioamaterskim komunikacijama.</p>
<b>Informaciono društvo</b>	Član 105	MIDiT	<p><b>ČI. 105 Informaciono društvo</b></p> <p>Potpisan je Memorandum o razumijevanju između Evropske Unije i Crne Gore o učešću Crne Gore u "Programu podrške politici informacione i komunikacione tehnologije (ICT PSP) - Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (2007-2013)".</p> <p>U toku je inoviranje Strategije razvoja informacionog društva, koja će obuhvatiti Strategiju razvoja elektronskih komunikacija zajedno sa Strategijom razvoja broadbanda u Crnoj Gori, kao i Strategijom za Open Source..</p>



			<p>Vlada je usvojila Prijedlog administrativnog sporazuma između ITU-a i Crne Gore, kao preduslova u osnivanju nacionalnog CIRT-a Crne Gore (Centar za zaštitu od računarskih i bezbjednosnih incidenata na Internetu).</p> <p>U skladu sa Zakonom o informacionoj bezbjednosti i Strategiji za implementaciju Disaster Recovery, pripremljen je projektni zadatak za izgradnju bezbjedne rezervne lokacije za backup i čuvanje podataka za potrebe državnih organa i organa uprave.</p>
<b>Mreže i usluge elektronskih komunikacija</b>	Član 106	MIDiT MK EKIP	<p><b>Čl. 106 Mreže i usluge elektronskih komunikacija</b></p> <p>Donesena je Odluka o izmjeni Plana raspodjele radio-difuznih frekvencija u Crnoj Gori („Službeni list CG”, br. 23/11). Usvojen je Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme.</p> <p>U Agenciji za elektronske komunikacije je okončan postupak javnih konsultacija povodom Metodologije troškovnog računovodstva i odvajanja računovodstvene evidencije. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, donio je Rješenje kojim se operatoru propisuje obaveza implementacije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva.</p> <p>Završena je tenderska procedura realizacije postupka izbora operatora univerzalnog telekomunikacionog servisa u Crnoj Gori. Po javnom konkursu, koji se odnosio na obezbjeđivanje usluge javnih telefonskih govornica u okviru seta usluga propisanih Uredbom Vlade o minimalnom setu usluga Univerzalnog servisa, nije se niko javio ni na ponovni konkurs, pa je Agencija pokrenula procedure da se iz te uredbe briše usluga telefonskih javnih govornica.</p> <p>U vezi sa realizacijom započetog postupka za izbor administratora baze podataka po pitanju prenosivosti brojeva, praćenja i implementacije tog postupka, po raspisanom tenderu izabran je operator Teletech d.o.o. iz Maribora. Potpisan je Ugovor, operator je upisan u registar operatora i dodijeljena je odgovarajuća numeracija, nakon čega će uslijediti početak pružanja usluga.</p> <p>Analogno odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za izražavanje interesovanja za korišćenje radio-frekvencija.</p>

<b>Informisanje i komunikacija</b>	Član 107	MIDiT	<p><b>Čl. 107 Informisanje i komunikacija</b>          Promovisan je portal eUprave, putem kojeg će građani i privredni subjekti na brz i jednostavan način ostvarivati svoja prava i obaveze u procesu komunikacije sa državnom upravom.</p> <p>Realizovan je projekat "10 za 10", u okviru kojeg su, kroz promociju informacionog društva među studentima crnogorskih univerziteta, dodijeljene nagrade za 10 najboljih ICT rješenja.</p> <p>U okviru aktivnosti na planu razvoja sadržaja domena.me, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije započelo je realizaciju projekta besplatnog bežičnog interneta.</p>
<b>Saobraćaj</b>	Član 108	MSP	<p><b>Čl. 108 Saobraćaj</b></p> <p>U toku je izrada sveobuhvatne transportne SEETO- mreže, koja će se uklopiti u Evropsku Transportnu Mrežu, koja će predstavljati oslonac i jedinstvenu mrežu u cijeloj Evropi. Na taj način će se obezbijediti jedinstvena baza podataka na evropskom nivou i svobuhvatan pregled svih projekata koji se sprovode na nivou cijelog regiona.</p> <p>Takođe, u cilju otklanjanja spornih pitanja u vezi sa implementacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - pitanja naknade za korišćenje puteva i eko naknade, Vlada je na sjednici od 21. jula 2011.godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine. Ovom uredbom ukinuta je obaveza plaćanja eko naknade za strana pravna i fizička lica koja koriste drumska motorna vozila i njihova priključna vozila težine veće od 3,5 t (kategorija N2) i težine veće od 12 t (kategorija N3).</p>
<b>Energetika</b>	Član 109	ME	<p><b>Čl. 109 – Energetika</b></p> <p>Vlada je 23. juna donijela Uredbu o načinu sticanja statusa i ostvarivanju prava povlašćenog proizvođača električne energije i Uredbu o načinu izdavanja, prenošenja i povlačenja garancija.</p> <p>Usvojen je Pravilnik o vrstama i klasifikaciji postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije („Službeni list CG”, br. 28/11) i Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za mjerenje i istraživanje potencijala obnovljivih izvora energije („Službeni list CG”, br. 28/11);</p> <p>Pripremljeni su Prijedlog uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije (dobijene su sve neophodne saglasnosti i mišljenje Regulatorne agencije za energetiku) i Nacrt uredbe o</p>

			<p>vrstama i načinu podsticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Na osnovu Zakona o energetici, a u skladu sa obavezama Crne Gore kao članice Energetske zajednice, pripremljen je <b>Nacrt programa razvoja i korišćenja obnovljivih izvora energije za period od 10 godina.</b></p> <p>U skladu sa Zakonom o energetici, Regulatorna agencija za energetiku je realizovala sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremljen je Prijedlog pravila za čuvanje povjerljivosti komercijalno osjetljivih informacija, koja bi trebalo da se usvoje u toku jula;</li> <li>- Sprovedena je javna rasprava o Nacrtu metodologije za utvrđivanje cijena i uslova za pružanje pomoćnih i sistemskih usluga i usluga balansirana prenosnog sistema električne energije.</li> </ul> <p>Pripremljeni su nacrti sljedećih metodologija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije,</li> <li>- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije i</li> <li>- Metodologija za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom.</li> </ul> <p>Preduzete su sledeće aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje proizvodnih elektroenergetskih objekata, i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači:</b>Produžen je rok za dostavljanje tenderske dokumentacije, čije je razmatranje od strane Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte predviđeno za jul. Pripremljen je izvještaj Studije stabilnosti rječne padine na lokaciji Đuđevine, čije se finaliziranje planira za jul 2011. godine.</li> <li>- <b>Projekat izgradnje HE Komarnica:</b> Nakon zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačima o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu, pristupilo se izradi tih dokumenata. Rok za njihovu izradu je prvi kvartal 2012. godine.</li> <li>- <b>Projekat izgradnje malih hidroelektrana:</b> Nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, u toku je izrada tehničke dokumentacije za dobijanje građevinskih dozvola za izgradnju planiranih malih hidroelektrana.</li> </ul>
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Projekat izgradnje vjetroelektrana:</b> Na osnovu ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrana, koji su potpisani u julu i avgustu 2010. godine, realizuju se aktivnosti na sljedećim projektima: Projekat izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Možura, Projekat izgradnje vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo.</li> </ul> <p>U oblasti <b>energetska efikasnost</b>, pripremljeni su sljedeći propisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pravilnik o energetskej efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada, sa metodologijom proračuna energetskih karakteristika zgrada i energetskom sertifikovanju zgrada;</li> <li>- Pravilnik o vršenju energetskih pregleda zgrada (način vršenja pregleda, metodologija i sadržaj izvještaja);</li> <li>- Pravilnik o uslovima za sticanje ovlašćenja za vršenje energetskog pregleda zgrada, energetsko sertifikovanje zgrada i vođenju registra ovlašćenih lica.</li> </ul>
<b>Nuklearna bezbjednost</b>	Član 110	MORT	<p><b>Čl.110 - Nuklearna bezbjednost</b></p> <p>U izvještajnom periodu počelo se sa izradom dva vezana pravilnika kojima se uređuju pitanja upravljanja radioaktivnim otpadom, koji su u formi nacrt (Nacrt pravilnika o bližim uslovima i načinu pod kojima se radioaktivni otpad sakuplja, čuva, evidentira, skladišti, obrađuje i odlaže i Nacrt pravilnika o sadržini zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada).</p> <p>Članom 6 Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti predviđena je izrada Strategije za zaštitu od jonizujućeg zračenja, radijacionoj sigurnosti i upravljanje radioaktivnim otpadom sa Akcionim planom. Izrada Strategije je u toku, a njeno usvajanje je predviđeno do kraja ove godine.</p> <p>Takođe, paralelno se radi na izradi Nacionalnog izvještaja o implementaciji obaveza koje proističu iz Zajedničke Konvencije o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom i sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom, čije je usvajanje predviđeno do kraja septembra tekuće godine, nakon čega će Crna Gora po prvi put učestvovati na Četvrtom pripremnom sastanku ove Konvencije i prezentovati svoj prvi Nacionalni izvještaj.</p> <p>Shodno Programu sistematskog ispitivanja sadržaja radionuklida u životnoj sredini i odredbama Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti, Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS) izradila je Izvještaj o stanju životne sredine za 2010. godinu, koji između ostalih</p>

			<p>medija životne sredine, obuhvata sistematsko ispitivanje radionuklida u životnoj sredini. Vlada je u junu usvojila Izvještaj o stanju životne sredine za 2010. godinu..</p> <p><b>Memorandum o razumijevanju između Direkcije za radijacionu sigurnost Republike Makedonije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore</b> potpisan je 25. maja 2011. u Ohridu. U toku je izrada nacrtu Memoranduma o razumijevanju između Kancelarije za zaštitu od zračenja Republike Albanije i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.</p> <p>Pripremljen je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu životne sredine.</p> <p><b>Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju – IAEA:</b>Nakon potpisivanja Okvirnog programa za zemlju (CPF), između Vlade Crne Gore i Međunarodne agencije za atomsku energiju sredinom 2009. Godine, otpočela je implementacija tri nacionalna projekta: "Unapređenje sistema u cilju uspostavljanja efikasnog sistema monitoringa nedozvoljenih sastojaka u hrani i sistema kontrole vazduha"; "Podrška razvoju regulatorne infrastrukture u Crnoj Gori", i "Unapređenje usluga u oblasti radioterapije Kliničkog centra Crne Gore". U toku je realizacija aktivnosti sva tri projekta, koji će se završiti krajem 2011. godine.</p> <p>Okvirni program za zemlju (CPF), predstavlja ključni dokument kojim se definišu prioritete u tehničkoj saradnji Crne Gore sa IAEA. Program obuhvata razvojne prioritete koji su usaglašeni sa predstavnicima nadležnih organa Crne Gore i IAEA za period 2008 - 2013. godina, u oblasti zaštite životne sredine, medicine - oblast onkologije (radioterapija) i nedozvoljenog prekograničnog prometa nuklearnog i ostalog radioaktivnog materijala.</p> <p>U narednom ciklusu tehničke pomoći, koji počinje 2012. godine dodatno će se realizovati pet nacionalnih projekata, od kojih je najprioritetniji projekat posvećen jačanju regulatorne infrastrukture – faza II, čiji su nosioci Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine. U maju i junu izvršena je revizija projekata i u toku je postupak odobravanja nacionalnih projekata od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom juna 2011. crnogorske institucije su se opredijelile za učešće u oko 20 regionalnih projekata.</p> <p>Na Ministarskoj konferenciji o nuklearnoj sigurnosti, koja je održana u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, 20-24. juna 2011.godine, učestvovala je crnogorska delegacija i tom prilikom usvojena je Ministarska deklaracija i Rezime diskusija radnih grupa.</p>
--	--	--	---

			<p><b>Saradnja sa Evropskom komisijom:</b> U periodu 15. - 17. jun 2011. održan je sastanak sa predstavnicima Evropske komisije na kojem se diskutovalo o projektima IPA 2008, IPA 2009 i IPA 2011 programa iz oblasti nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja.</p>
Životna sredina	Član 111	MORT	<p><b>Čl. 111 – Životna sredina</b></p> <p>Usvojena su sljedeća zakonska i podzakonska akta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Službeni list CG”, br.28/11).</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim materijama uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g.</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g.</li> <li>- Zakon o potvrđivanju Protokola o zakisjeljavanju, eutrofikaciji i prizemnom ozonu uz Konvenciju o prekograničnom zagađenju vazduha na velikim udaljenostima iz 1979.g.</li> <li>- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Službeni list CG”, br. 44/10 i 13/11).</li> <li>- Uredba o načinu i postupku prijave stavljanja ambalaže i upokavanih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema („Službeni list CG”, br. 19/11).</li> <li>- Uredba o izmjenama Uredbe o kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom („Službeni list CG”, br. 11/09, 46/09 i 15/11)</li> <li>- Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama („Službeni list CG”, br. 05/11).</li> <li>- Uredba o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora, („Službeni list CG”, br. 10/11).</li> <li>- Program praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla („Službeni list CG” br.20/11).</li> <li>- Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha, („Službeni list CG”, br.21/11).</li> <li>- Pravilnik o spaljivanju otpada („Službeni list CG”, br. 14/11).</li> </ul> <p>Pripremljen je Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknade zbog zagađivanja životne sredine, koja je u vladinoj proceduri.</p> <p>Pripremljen je Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknade zbog zagađivanja životne sredine, koja je u vladinoj proceduri.</p> <p>U izvještajnom periodu usvojen je revidirani Akcioni plan Nacionalne strategije održivog razvoja</p>

			<p>Crne Gore.  Otpočela je implementacija Nacionalne strategije biodiverziteta sa Akcionim planom do 2015. godine.</p> <p>U izvještajnom periodu nastavljen je rad na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa evropskim standardima u područjima životne sredine.</p> <p>U okviru aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz oblasti životne sredine, nastavljeno je sa aktivnostima u okviru Twining projekta – Podrška upravljanju u životnoj sredini, kojim su u okviru Komponente 1 definisane aktivnosti na analizi stepena usklađenosti crnogorskog zakonodavstva sa <i>acquis-em</i>, određivanju prioriternih podoblasti evropskog zakonodavstva za koje će se pripremiti planovi harmonizacije i izrada planova implementacije po pojedinim prioriternim EU direktivama (»Directive Specific Implementation Plans« – DSIP-s). To će istovremeno biti osnov za izradu <b>Nacionalne strategije investiranja u životnu sredinu</b>.</p> <p>U junu je održan Upravni odbor Twining projekta na kojem je razmatran Prvi izvještaj o realizaciji aktivnosti. U izvještajnom periodu prikupljeni su podaci o legislativi iz nadležnosti svih sektora, u toku je analiza zakonodavstva pojedinih sektora i analiza problema u implementaciji propisa, koja treba da bude završena do kraja novembra 2011.godine.</p> <p>Arhus centar, kao unutrašnja organizaciona jedinica Agencije za zaštitu životne sredine, otvoren je 15.aprila 2011.godine. Misija Arhus centra je da obezbjeđuje primjenu Arhuske konvencije. Arhus centar pomaže državnim organima da ispunjavaju obaveze iz Arhuske konvencije, promoviše uvođenje propisa i metoda usmjerenih na omogućavanje pristupa informacijama, učešće javnosti i pristup pravosuđu u oblasti životne sredine. Centar predstavlja most između državnih organa, civilnog društva, privrede i javnosti, podstiče primjenu konvencije tako što razvija svijest i sposobnosti zainteresovanih strana, promoviše dobro i transparentno upravljanje životnom sredinom, služi široj zajednici pružajući joj usluge iz svog polja djelovanja.</p> <p>U skladu sa zaključcima sa zajedničkog sastanka predstavnika Crne Gore i EK – Pododbor za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalne politike, održanom u martu 2011.godine u Podgorici, posebna pažnja biće usmjerena na postupak finalizacije Strateške procjene uticaja hidroelektrana uz aktivno učešće javnosti i svih zainteresovanih aktera, u skladu sa EU pravilima i načelima.</p>
--	--	--	--

<p>Istraživanje i tehnološki razvoj</p>	<p>Član 112</p>	<p>MPS MNA</p>	<p><b>Čl. 112 - Saradnja u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja</b></p> <p>U kontinuitetu se realizuje aktivnosti koje se odnose na obezbjeđivanje neophodnih uslova za dalje uključivanje istraživača u Evropski istraživački prostor (ERA), i to putem međunarodnih programa i projekata i bilateralne naučne i tehnološke saradnje sa drugim zemljama.</p> <p>U izvještajnom periodu, Ministarstvo nauke pružalo je podršku istraživačkoj zajednici putem informisanja i savjetovanja o međunarodnim programima naučne saradnje, posebno o EU programima FP7, COST i EUREKA.</p> <p>Rad na <b>Studiji izvodljivosti za uspostavljanje centara uspješnosti:</b> Delegacija EU u Podgorici, u saradnji sa Ministarstvom nauke, objavila je u junu ove godine Konkurs za izradu projekta "Studija izvodljivosti za uspostavljanje centara uspješnosti (CU) u Crnoj Gori". Izabrani eksperti počinju sa radom 18. jula 2011.godine.</p> <p>Sastanci sa predstavnicima SB održani su 4. - 8. aprila, i 30. maja - 02. juna 2011. godine u Podgorici, na kojima je razgovarano o svim elementima ovog projekta.</p> <p>Priprema <b>Studije izvodljivosti za uspostavljanje naučno-tehnološkog parka:</b> Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, 30. maja 2011.godine raspisali su Konkurs za razradu projekta "Studija izvodljivosti za uspostavljanje naučno-tehnoloških parkova (NTP) u Crnoj Gori". Rok za dostavljanje razrade projekta bio je mjesec dana od dana objavljivanja konkursa, a rok za izradu Studije izvodljivosti je 10. septembar 2011. godine. U toku je ekspertska ocjena tri prijave dostavljene na Konkurs.</p> <p><b>Bilateralna naučna i tehnološka saradnja sa drugim zemljama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom potpisan je 16. maja 2011. godine u Podgorici.</li> <li>- Ministarstvo nauke zaključilo je Protokol o prihvatanju realizacije pet bilateralnih projekata sa Republikom Austrijom.</li> <li>- Ministarstvo nauke uputilo je na izjašnjavaње sporazume o naučnoj i tehnološkoj saradnji sa Turskom (TUBITAK) i Kubom.</li> <li>- 15. juna zaključen je Konkurs za nove bilateralne projekte sa Republikom Slovenijom za period 2012/2013. godine..</li> </ul> <p><b>Podzakonska akta za primjenu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti-</b> Pripremljena su dva pravilnika, i to: Pravilnik o uslovima za odobravanje i način korištenja sredstava za</p>
---	-----------------	--------------------	--



			<p>programe nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, osnovnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja (sa obrascem prijave projekta) i Pravilnik o kriterijumima za imenovanje eksperta i o postupku ocjene naučnoistraživačkih programa i projekata od opšteg interesa od strane eksperta (sa obrascem ocjene projekta).</p>
<p><b>Regionalni i lokalni razvoj</b></p>	<p>Član 113</p>	<p>MORT ME MF MVPEI</p>	<p><b>Čl. 113 - Regionalni i lokalni razvoj</b></p> <p>Skupština je 5. aprila.2011. godine usvojila Zakon o regionalnom razvoju („Službeni list CG”, br. 20/2011),</p> <p>U izvještajnom periodu , Vlada je usvojila :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategiju međuopštinske saradnje za period 2011-2016. godina sa Akcionim planom</li> <li>- Nacionalnu Mapa puta za III i IV IPA komponentu, 7. aprila 2011. godine;</li> <li>- Informaciju o uspostavljanju operativnih struktura za III i IV IPA komponentu, 14. aprila 2011. godine;</li> <li>- Informaciju o intenziviranju aktivnosti vezanih za uvođenje decentralizovanog upravljanja predpristupnim fondovima Evropske unije za IPA komponentu II, 16. juna 2011;</li> <li>- Informaciju o uspostavljanju operativnih struktura za III i IV IPA komponentu, 14. aprila 2011. godine;</li> </ul> <p>Vlada je donijela Uredbu o organizaciji decentralizovanog upravljanja Instrumentom predpristupne pomoći Evropske unije („Službeni list CG”, br. 33/11).</p> <p>Vlada je 23. juna 2011.godine usvojila Informaciju o spremnosti i raspoloživosti ljudskih resursa u procesu pripreme za decentralizovano upravljanje IPA komponentama.</p> <p>Izrađen je i godišnji plan zapošljavanja za 2011. godinu za Nacionalni fond i Sektor za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, kao i Analiza opeterećenosti poslom za 2011 i 2012. godinu za pomenute institucije.</p> <p>Imenovano je 15 internih revizora koji predstavljaju dio Operativne strukture.</p> <p>Twining projekat ”Strategija razvoja Crne Gore i Nacionalni razvojni plan” je zvanično otpočeo 16. maja i trajaće narednih 18 mjeseci. Projekat finansira Evropska komisija u iznosu od 1.000.000 EUR iz sredstava IPA za 2009. godinu.</p> <p>Takođe, Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Strategije regionalnog razvoja za 2010. godinu od strane Vlade.</p>

			Objavljen je javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za izradu Strategije za održivi ekonomski rast kroz uvođenje klastera i isti je poništen, jer nije prispjela nijedna ponuda koja ispunjava zakonom definisane uslove
<b>Državna uprava</b>	Član 114	MUP	<p><b>Član 114 - Državna uprava</b></p> <p>Skupština je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list CG“ broj 32/2011). U cilju stvaranja uslova za efikasnije postupanje u upravnom rješavanju na svim nivoima vlasti i pojednostavljivanja postupka, izvršeno je skraćivanje rokova za postupanje organa u svim fazama postupka - prvostepenog, drugostepenog i u postupku izvršenja rješenja. Skraćivanjem rokova i uvođenjem jedinstvenog mjesta za kontakt i koordinaciju između građana i organa uprave ojačano je načelo efikasnosti i ekonomičnosti u upravnom postupku. Ovim zakonom je takođe uveden institut pozitivne fikcije.</p> <p>Pripremljen je i sproveden Plan i Program obuke o implementaciji ZUP-a.</p> <p>Vlada je 23. juna 2011.godine, usvojila <b>Strategiju razvoja međuopštinske saradnje u Crnoj Gori za period 2011-2016.</b> sa Akcionim planom sprovođenja za 2011-2013.godinu.</p> <p>Vlada je 16. juna 2011.godine, utvrdila <b>Prijedlog zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore</b> i dostavila Skupštini na dalji postupak. Predloženim rješenjima zadržava se postojeća teritorijalna podjela Crne Gore, ali se na potpun način utvrđuju uslovi i postupak teritorijalnih promjena i druga pitanja od značaja za teritorijalnu organizaciju. Shodno ovom zakonu, Crna Gora je teritorijalno organizovana u 19 opština, Glavni grad Podgoricu i Prijestonicu Cetinje.</p> <p>U toku je priprema programskog dokumenta za izradu novog Zakona o opštem upravnom postupku (Policy paper). Formirana je radna grupa od predstavnika MUP-a, Upravnog suda, Pravnog fakulteta, Fakulteta za državne i evropske studije, Uprave za kadrove, koja će raditi sa ekspertima SIGMA.</p> <p>Treća radna verzija Prijedloga zakona o državnim službenicima i namještenicima usaglašena je sa komentarima SIGME i upućena državnim organima, organima lokalne samouprave i NVO na komentare, sa rokom do 31.maja. 2011. godine. U periodu 7. - 13. jun 2011. razmatrane su predložene sugestije, nakon čega je Prijedlog zakona dostavljen nadležnim organima na mišljenje.</p> <p>Upravna inspekcija je utvrdila plan povećanih kontrola po službenoj dužnosti kod organa</p>

			državne uprave. U izvještajnom periodu izvršen je inspekcijski nadzor kod deset organa i izdato sedam instrukcija za primjenu zakona i preventivno djelovanje.
<b>GLAVA IX</b>			
<b>FINANSIJSKA SARADNJA</b>			
<b>Finansijska saradnja</b>	Čl. 115 - 118	MF	<b>Čl. 115-118 Finansijska saradnja</b> Implementacija je u skladu sa SSP.
<b>Pravila o porijeklu</b>	Protokol III	MF UC	<b>Protokol III- Pravila o porijeklu</b> U odnosu na sprovođenje odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje su u nadležnosti carinske službe, Uprava carina bez teškoća primjenjuje Protokol 3 Sporazuma, koji se odnosi na definiciju pojma "proizvodi sa porijeklom", kao i Protokol 6 - Protokol o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima.  U toku su pregovori o slobodnoj trgovini sa Carinskom Unijom – Ruska Federacija, Republika Kazahstan i Republika Bjelorusija, kao i pregovori o slobodnoj trgovini sa EFTA državama – Kraljevina Norveška, Savezna Republika Švajcarska, Republika Island i Kneževina Lihtenštajn.
<b>Administrativna pomoć u carinskim pitanjima</b>	Protokol IV	MF UC	<b>Protokol VI Administrativna pomoć u carinskim pitanjima</b> Protokol 6 - primjenjuje se bez teškoća, u skladu sa Sporazumom.
<b>Rješavanje sporova</b>	Čl: 129, 130 i Protokol VII	MVPEI i ostala nadležna ministarstva	<b>Čl. 129/130 – tumačenja i primjena SSP; način rješavanja sporova</b> Primjena u skladu sa Sporazumom.  U pogedu Protokola VII (arbitražna procedura, Arbitražno vijeće) u posmatranom periodu nije bilo aktivnosti.

**TABELA OBAVEZA IZ SSP ČIJA JE REALIZACIJA U TOKU**

<b>INSTITUCIJA</b>	<b>OBAVEZE</b>
<b>ME</b>	U skladu sa obavezama definisanim SSP, odnosno Protokolom V (koji definiše pomoć u industriji čelika) aktivnosti započete na usvajanju individualnog i nacionalnog plana restrukturiranja industrije čelika su zamrznute zbog uvođenja stečaja i biće nastavljene nakon što se postupak završi. Taj stav je podržan i od strane Evropske komisije.
<b>MORT</b>	Otpočela je implementacija tri nacionalna projekta: „Unapređenje sistema u cilju uspostavljanja efikasnog sistema monitoringa nedozvoljenih sastojaka u hrani i sistema kontrole vazduha“, „Podrška razvoju regulatorne infrastrukture u Crnoj Gori“ i „Unapređenje usluga u oblasti radioterapije Kliničkog centra Crne Gore“. U toku je realizacija aktivnosti sva tri projekta koji će se završiti krajem 2011. godine.
<b>MUP MP</b>	U toku je priprema programskog dokumenta za primjenu Zakona o opštem upravnom postupku (Policy paper). Formirana je radna grupa od predstavnika MUPa, Upravnog suda, Pravnog fakulteta, Fakulteta za državne i evropske studije, Uprave za kadrove, koja će raditi sa ekspertima SIGMA. Održane su radionice 16-17. juna i 28-29. juna 2011. godine sa ekspertom SIGME, radi finalizacije materijala. Radna verzija je pripremljena i do 21. jula 2011. godine Policy Paper biće dostavljen Vladi na razmatranje.
<b>MN MIDT</b>	Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, 30. maja 2011. godine raspisali su Konkurs za razradu projekta "Studija izvodljivosti za uspostavljanje naučno-tehnoloških parkova (NTP) u Crnoj Gori". Rok za dostavljanje razrade projekta bio je mjesec od dana objavljivanja konkursa, a rok za izradu Studije izvodljivosti je 10. septembar 2011. godine.